

MAIKARABELO A BAŠWA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano

Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.



Seriti sa botho

Tlola mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.



Botshelo

Botshelo jothle bo bothokwa. Tlola botshelo bongwe le bongwe.



Lelapa

Tlola batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.



Thuto

Tsena sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo.



Mmereko

Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko.



Kgololosego le pabalesego

O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola thokakutlwisanano ka mogwa wa kagiso.



Dithoto

Tlola dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.



Bodumedi. Tumelo le dikakanyo

Tlola ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe.



Tshireletsego

Tlhokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela dipologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.



Boagi

Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.




Kgololosego ya puo

O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwiwise bothoko.



E tlhabolotswe e bile e tsamaelana le CAPS

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 2 Buka 2



Mophato 2

PUOGAE YA
SETSWANA

Buka 2
Kgweditsharo
3 & 4

Leina:

Phaposi:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

ISBN 978-1-4315-0066-6



9 781431 500666

Rainbow
WORKBOOKS

SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE 2 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0066-6
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
11th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

ISBN 978-1-4315-0066-6



Mme Angie Motshekga,
Tona ya Lefapha la Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,
Motlatsatona wa Lefapha la
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswa bana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa Tona ya Lefapha la Thutotheo, Mme Angie Motshekga le Motlatsatona wa Lefapha la Thutotheo, Ng. Reginah Mhaule.

Dibukatiro tsa Rainbow ke phitlhelelo nngwe ya Lefapha la Thutotheo e e lebisitsweng mo go tokafatseng bokgoni jwa barutwana ba Aforikaborwa ba mephato e merataro ya ntlha jaaka e le maikaelelomagolo a Lenaneotiro la Puso. Porojeke e, e etleeditse ke Lefapha la matlotlo la Bosetshaba. Kettleetso e, e kgontshitse Lefapha go kwala le go rebola dibukatiro tse mo dipuong tsotlhe tsa semmuso kwa ntle go tuelo epe.

Re solofela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tironngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solofela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona o tlaa e itumelela mmogo le bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

Tsamaiso ya puiso


Pele ga puiso



- Akanya ka ga se o setseng o se itse ka ga setlhogo.
- Akanya ka ga mokwadi le letlha la phasalatso.
- Buisa ditemana tsa ntlha le tsa bofelo tsa karolo.
- Leka go bolelela pele gore sekwalwa se tlaa bua ka ga eng.



Puiso



- Fa o ntse o buisa, kgaotsa kgabetsakgabetsa go netefatsa gore o a tlhologanya.
- Bapisa dipolelelopele tsa gago le se o se buisitseng.
- Fa o sa itse bokao jwa mafoko dirisa thanodi.
- Fa o sa tlhologanye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse kwa godimo.



Morago ga puiso



- Leka go gakologelwa tshedimosetso e e rileng.
- Dira mmepe wa tlhologanyo wa dikakanyokgolo.
- Kwala tshosobanyo go go thusa go gakologelwa dikakanyokgolo.
- Dirisa dikakanyo go tswa mo go se o se buisitseng mo go se o se kwalang.



Mophato


2



YA SETSWANA



Buka e ke ya ga



SETSWANA

Buka

2

DIKAEDI TSA MORUTABANA – MOPHATO 2 PUO YA GAE

Dirisa bua e le metswedi e mengwe ya gago go tlabolola kakanyetso ya barutwana ba gago mabapi le:

- Tshwaro ya buka: Mokgwa o o nepagetseng wa go tshwara le go phetla ya buka.
- Kakanyetso ya buka: Tsebe ya kwa pele, tsebe ya kwa morago, setlhogo le lenaneo la diteng.
- Bokaelo: Go buisa go tswa kwa pele go ya kwa morago, go tswa kwa molemeng go ya kwa mojang le go tswa kwa bogodimong go ya kwa tlase.

MAELE A GO RUTA

Go reetsa le go bua

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), p. 10.

Barutwana ba tshwanetse go dirisiwa dikgang, maboko a makhutshwane, maboko le dipina.

Motlotlo wa ditshwantsho

1. Kaela barutwana ka ga go:
 - Balolola le go tlotla dilo tse di mo ditshwantshong (bogolo, sebopego, mmala le boleng)
 - Ranola ditshwantsho ka go botsa dipotso: mang, eng, kae, leng, goreng, go diragetse eng pele, go diragetse eng morago?
 - Tlhama kgang ya tlelase (bolele bo laolwa ke maemo a kgolo ya barutwana)
2. Letla morutwana mongwe le mongwe go tlotlela tsala kgang ya tlelase.
3. Rulaganya kwalo ya kgang ya tlelase (Puogae ya CAPS, p. 12, kwalo e e amogannwag). *Lemosa barutwana ka ga tiriso ya ditlhakakgolo, kgaoganyo ya mafoko le matshwaopuiso.*
4. Letla barutwana go go sala morago mo puisong ya kgang ya tlelase.
5. Kopa barutwana go thalela kgotsa go sekeletsa medumo, tlotlofoko kgotsa dipopego tsa puo tsa beke mo kgannyeng ya tlelase.

Go buisa

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 12 – 18, mabapi le dikarolwana tsa botlhokwa tse tlhano tsa go ruta puiso.

Go kwala

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 18 – 19, mabapi le mokwalo le tsamaiso ya go kwala.

Ela tlhoko tse di latelang letsatsi lengwe le lengwe:

- Tshwaro e e nepagetseng ya dikheraeyone le diphensele
- bokaelo: go kwala go tswa kwa molemeng go ya kwa mojeng le go tswa kwa tlase
- tiriso ya diterepe tsa go kwala go bontsha popo e e nepagetseng ya tlhaka le kaelo

Tshola dintlha tse mo tthaloganyong:

- Dikeletso tsa barutwana di a farologana. Go botlhokwa gore barutwana ba rotloediwe tlang le pono, kutlo le maitemogelo kana sebele sa bona gore ba ithuta sentle.
- Go ithuta go diragala ka go boeletsa.
- Barutwana ba tshwanetse go ithuta ka bobona, ka jalo ditirwana di tshwanetse go ikatisediwa pele di wediwa ka go kwala, sk.:

Tlotlofoko: Naya barutwana tshono ya go aga mafoko ba dirisa dikarata tsa mafoko.

Go tthaloganyo: Barutwana ba tshwanetse go fetsa dikarabo ka molomo mo ditlhopheng tsa bona pele ba di fetsa ka go di kwala. Moetedipele wa setlhopho o botsa dipotso fa ditokololo tsa setlhopho di batla dikarabo e bile di araba dipotso.

Go tlhopho mafoko go feleletsa dipolelo. Neela ditlhopho diterepe tse di sa felelang gammogo le dikarata tsa mafoko. barutwana ba feleletsa dipolelo ka go baya dikarata tsa mafoko ka nepagalo.

Go nyalanya mafoko le ditshwantsho (ts. 17): Godisa tsebe go nna A3. Mo ditlhopheng ts abona, barutwana ba baya ditshwai mo dikarabong tse di nepagetseng.

Go nyalanya dikarolo tse pedi tsa polelo (ts. 84): Mo ditlhopheng tsa bona, barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

Go kwala athikele ya lokwalodikgang (ts. 128): A barutwana ba kwala athikele ya tlelase e sala morago ke athikele ya setlhopho pele ba kwala diathikele tsa bona.

Dithanodi: Dirisa dithanodi letsatsi lengwe le lengwe. Bokgoni jwa barutwana bo laola maemo a bothata jwa ditirwana. Go ka tlhokagala gore go neelanwe ka metswedi ya ditsebe.

Ela tlhoko: Mo ditirwaneng tsa ditlhopho, neelang moetedipele wa setlhopho sete ya dikarabo go mo kgontsha go kaela ditokololo tsa setlhopho ka nepagalo.

65 Morago ga malatsi a boikhutso 2

Buisa sekwalwa sa kanelo.
Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
Medumopuo: (medumo ya ts, mm, nk le th).
Kwala dipolelo.
Kwala temana ka ga malatsi a boikhutso.

66 Khalentara 4

Tlatsa ditiragalo mo khalentareng.
Araba dipotso tse di ka ga khalentara.
Lemoga maemedi a a nepagetseng mo dipolelong.
Tirwana ya boithabiso go itsise thuo.

67 Bongi o ile kwa moletlong wa letsatsi la botsalo 6

Buisa sekwalwa sa kanelo.
Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga sekwalwa.
Medumopuo: (medumo ya oi, nn, ng le th).
Kwala dipolelo.

68 Malatsi a a kgethegileng, melaetsa e e kgethegileng 8

Tlhomaganya ditshwantsho go ya ka kgang.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Kwala molaetsa o o kgethegileng mo bukeng ya tsala.
Tlhaolela mafoko mo mabokosong a medumop a a nepagetseng (medumo ya ts, gw, ph le th).

69 Jabu o ile kwa serapeng sa diphologolo 10

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Jabu a ya kwa serapeng sa diphologolo.
Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
Medumopuo: medumo e e pataganeng (ya tsw, tlh, kgw le kg).
Kwala temana ka ga se se diragetseng kwa serapeng sa diphologolo.

70 Mo tseleng go tswa kwa serapeng sa diphologolo 12

Medumopuo: Tlhaolela mafoko mo mabokosong a medumo (medumo ya ai le au).

Kwala dipolelo di le 5 ka ga diphologolo tsa serapa sa diphologolo.

Buisetsa tsala dipolelo.
Lemoga malatodi.
Boithabiso: Khalara setshwantsho go ya ka khoutu ya mmala.

71 Ati o ile kwa boemafofaneng 14

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Ati kwa boemafofaneng.
Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
medumopuo: (rw, nt, tl le ts).
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
Kwala temana ka ga leeto le le kgethegileng.

72 Difofane 16

Medumopuo: (modumo wa tl le ka).
Gologanya mafoko a pakajaanong le a pakapheti.
Dirisa tatelano ya alefabeto go feleletsa go thala setshwantsho.

73 Nomsa o ile kwa tirong le mmaagwe 18

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Nomsa le mmaagwe.
Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga sekwalwa.
(medumopuo: bokhutlo mm, kh, gw, ts).

74 Go feta bongwe 20

Thala manakana a tleloko go bontsha dinako tse di laotsweng.
Kwala gore ba dirile eng ka dinako tse di kailweng.
Naya bontsi jwa mafoko a a mo bongweng.
Tlhamo phousetara ya go rekisa sengwe.

75 Lebo o ile kwa laeboraring 22

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Lebo a ya kwa laeboraring.
Lemoga mafoko a a nepagetseng go feleletsa dipolelo tse di ka ga sekwalwa.
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
Kwala temana ka ga buka e ba e ratang.

76 Dibuka tsa rona tsa laeborari 24

Thala setshwantsho sa buka e ba e ratileng.
Kwala ka ga buka.
Gologanya mafoko a pakajaanong le a pakapheti.
Lemoga mafoko a a nepagetseng a pakajaanong kgotsa pakapheti mo dipolelong.
Dira diponelopele ka ga diphuthelo tsa dibuka.

77 Thabo o ya kwa kgweleng ya dinao 26

Motlotlo le penelopele ya kgang.
Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Thabo.
Kwala setlhogo sa setshwantsho sengwe le sengwe.
Tlatsa mafoko mo mabokosong a medumo a a nepagetseng (au le ai).
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.

78 Motshameko wa kgwele ya dinao 28

Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a medumo a a nepagetseng (ai le oi).
Lemoga mafoko a pakapheti a a nepagetseng.
Tshameka motshameko wa mafoko.

79 Pidipidi e e maswe 30

Tlotla ka ga setshwantsho se se mo kgannyeng ya khathune.
Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga pidipidi e e maswe.

80 Pidipidi e e maswe (tsweletso) 32**80b Pidipidi e e maswe (tsweletso)** 34



A re buiseng

Gompieno re boetse sekolong morago ga malatsi a boikhutso.

Re ne re itumeletse go bona ditsala tsa rona gape.

Morutabana wa rona o ne a re kopa go mo tlotlela ka ga malatsi a rona a boikhutso.

Re mmontshitse ditshwantsho tsa rona tsa malatsi a boikhutso. Re ne ra di fetisetsa mo go ba bangwe.



Jabu o ile kwa serapeng sa diphologolo.



Lebo o ile kwa laeboraring.



Thabo o ile kwa Soccer City.



Ati o ile kwa boemelafofaneng.



Bongi o ile kwa moletlong wa letsatsi la botsalo.

Nomsa o ile go bereka le mmaagwe.



Jimi o ile kwa ngakeng.



A re kwaleng

Tlatsa leina la ngwana mongwe le mongwe. Morago o tlatse gore ba ile kwa kae kgotsa ba dirile eng mo malatsing a boikhutso.



Leina	Bongi		
Lefelo	Moletlo wa Letsatsi la botsalo		

Leina			
Lefelo			

Mafoko a tlwaelo
kopa
bangwe
Phatwe

Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

malatsi	mmaagwe	nku	thiba
letsatsi	mmepe	nko	thini
botsalo	mmino	nke	thipa

A re kwaleng

Kwala dipolelo di le pedi ka ga se o se dirileng mo malatsing a boikhutso a dikolo.





A re direng

Lebelela ditiragalo tse tsa botlhokwa. Jaanong di tlatse mo khalentareng.

Letsatsi la botsalo la ga Jabu le ka 25 Phukwi.

Letsatsi la botsalo la ga Amo le ka 3 Phukwi.

Lebo o tshwanetse go busa dibuka tsa laeaborari ka 5 Phukwi.


Thabo o tlaa ya kwa kgweleng ya dinao ka 13 Phukwi.

Amo o tshwanetse go ya kwa ngakeng ka 18 Phukwi.

Bongi o tlaa ya kwa serapeng sa diphologolo ka 21 Phukwi.

Ati o tlaa etela nkokoagwe ka 28 Phukwi.

Bongi o tlaa etela Ati ka 13 Phukwi.



Phukwi

Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone
1	2	3 <i>Letsatsi la botsalo la ga Amo.</i>	4
8	9	10	11
15	16	17	18
22	23	24	25
29	30	31	



A re kwaleng

Araba dipotso tse mabapi le khalentara.

Khalentara e ke ya kgwedi efe?

Kgwedi e e na le malatsi a le makae?

Ka 25 Phukwi ke letsatsi lefe?

Kgwedi e e na le Disontaga di le kae?

Ke dikgwedi dife tse di tlang pele le morago ga kgwedi e?




A re kwaleng

Buisa polelo nngwe le nngwe, morago o sekeletse lefoko le o ka kgonang go le dirisa boemong jwa le le thaletsweng.

Bongi o rata go tshameka le Nomsa.	Wena	Ena	Bona
Jabu o rata go ya kwa serapeng sa diphologolo.	Wena	Ena	Tsona
Lebo o rata go buisa dibuka.	Wena	Ena	Tsona
Ait le Jabu ke basimane.	Wena	Ena	Bona
Lebo le Bongji ke basetsana.	Wena	Ena	Bona

Wena, ena, tsona le bona ke maemedi. Re kgoni go dirisa maemedi boemong jwa mafoko a mangwe.

Labotlhano	Lamatlhatso	Sontaga
5	6	7
12	13	14
19	20	21
26	27	28



Sala morago mogala go bona gore ba dirile eng mo malatsing a bona a boikhutso a dikolo.



A re buiseng

Mo malatsing a boikhutso a dikolo Bongi o ile kwa moletlong wa letsatsi la botsalo wa ga Nnana.

Go ne go tletse **basimane** le basetsana kwa moletlong.

Nnana o filwe **ditshamekisi** tse dintsi gonne e ne e le letsatsi la gagwe la botsalo. Re ne ra lapologa ra bo ra **itumela**.



Nnana o timile dikerese di le 8. Morago re ne ra ja dimonamone le kuku.

Gape re **bedisitse** metsi go dira tee, pele re boela gae.

Rotlhe re tshamekile kgwele ya dinao mo tshingwaneng.

Ka re wena Ben o lomile bolo, mme ke bua jaana e thubegile!

Ntšwa e go tweng Ben e e sentse.



Bana botlhe ba kwadile melaetsa e e kgethegileng mo bukeng ya ga Nnana ya letsatsi la botsalo. Se ke se Bongi a se kwadileng.

Letsatsi la botsalo la 8 le le itumedisang. Nna. Ke leboga gobo o ntaleditse go tla mo moletlong wa gago. Go tswa go Bongi



A re kwaleng

Buisa kgang gape morago o tshwaye dikarabo tse di nepagetseng ka letshwao, (✓).

Ke mang yo o neng a na le moletlo wa letsatsi la botsalo?

A	Nnana
B	Bongi
C	Jabu



Moletlo o ne o le leng?

A	Ka Motsheganong
B	Ka Seetebosigo
C	Ka Phukwi

Nnana o timile dikerese di le kae?

A	Dikerese di le 5
B	Dikerese di le 6
C	Dikerese di le 8

Ba ne ba tshameka motshameko ofe?

A	Bolotloa
B	Kgwele ya dinao
C	Rakebii



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

koi	nnana	robalang	thaba
boi	nnalete	jang	thipa
koloi	nna	teng	thini

Mafoko a tlwaelo
gobo
morago
pele



A re kwaleng

Kopolola polelo e.




Ba boile kwa teng ba itumetse.



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditshwantsho tse go ya ka tatelano e e nepagetseng.




A re kwaleng

Jaanong kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.

1	
2	
3	
4	

Letlha:




Bongi o kwaletse Nnana molaetsa o o kgethegileng ka letsatsi la botsalo la gagwe. Fetisa buka ya gago gore ditsala tsa gago di le 4 di go kwalele molaetsa mo bukeng ya gago. Le ka nna la kwala molaetsa e e kgethegileng mo dibukeng tsa bona.

Melaetsa e e kgethegileng go tswa kwa ditsaleng tsa me.

Blank writing lines with a vertical column of colorful balloons on the right side.

Blank writing lines with a red heart at the top right and a cluster of colorful hearts at the bottom right.



A re kwaleng

Tlhaola mafoko a go ya ka diphatlha tse di nepagetseng.

- gweba
- pholo
- tsele
- tsebe
- gwaya
- thipa
- tsena
- phala
- gwanta
- phiri
- thaba
- tholo



A grid of four columns and three rows, corresponding to the letters on the train wagons, for writing words.

Morutabana: Seana

Letlha



A re buiseng

Jabu o bolelela barutwana ka ga leeto la go ya kwa serapeng sa diphologolo. Utlwa gore a reng:

Ke ne ke ile kwa serapeng sa diphologolo le balelapa la gaetsho.



Re ile kwa teng ka thekesi gonne go ne go le maruru.

Re bone diphologolo tse dintsi. Re bone dipitse tse ditilodi, ditau le diphala. Ke ne ke itumetse thata go bona thutlwa e **telele**, tlou e kgolo le kubu.

Gape re bone diphologolo dingwe tsa dipolasa. Ke ne ke tshameka le ditsuane.

Fa ke ne ke sa ntse ke bogetse diphologolo, kgabo e nnye ya tla mme ya phamola **bolo** ya me. Ya e tsaya mme ya dula mo **kgorong**.

Morago ke ne ka itirela pikiniki ya dijotshegare le ditsala tsa me. Re ne ra dula ka fa tlase ga setlhare mo **tlhageng** gaufi le **ditlhapi**.



bitsa
tsididi
sa
ntse



A re kwaleng

Buisa kgang, morago o arabe dipotso.

Jabu o ile le mang kwa serapeng sa diphologolo?

O ile le

Ba ile jang kwa serapeng sa diphologolo?

Ba ile ka

Ba bone eng?

Ba bone

Kgabo e ne ya phamola eng mo go Jabu?

Kgabo e phamotse



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

tswa	tlhaga	kgwele	kgesa
tswala	tlhapi	kgwebo	kgoro
tswina	tlhapa	sekgwa	kgabo



A re kwaleng

Kwala ka ga se se diragetseng kwa serapeng sa diphologolo.



Blank writing area with horizontal lines.



A re kwaleng

Lebelela medumo e e mo mafokong a. Jaanong leba mopeleto. Tsenya mafoko a a ratileng go peletilwa ka go tshwana mo mabokosong a a nepagetseng.

ausi

kauga

baile

laisa

gaila

lekau

thaisa

lekau

khaunya

kaila

phaila

kausu

saila

gaufi

mafoko a **ai**mafoko a **au**

A re kwaleng

Tsenya matshwaopuiso mo dipolelong tse.

jabu o ile kwa kae

o ile kwa serapeng sa diphologolo ka sontaga

o bone eng

o bone ditau ditlou le dikgabo





A re kwalleng


Thala mola go tswa kwa mafokong a a mo kholomong e tala go ya kwa mafokong a a mo kholomong e e botala jwa legodimo. Mo sekaong se re go fileng sona, re golagantse moleele le mokhutshwane. Moleele ke lelatodi la mokhutshwane.

moleele		nnye
godimo		mokhutshwane
kgolo		tlase
itumetse		morago
pele		maruru
bolelo		mosesane
mokima		tlhontse



Boitumediso

Khalara diphatlha tse di nang le maronthorontho ka mmala wa botala jwa legodimo bo bo tseneletseng go bona gore ke phologolo efe e. Morago o khalare loapi ka botala jwa legodimo le ditlhare ka botala jwa tlhaga.





A re buiseng

Ati o ile go bona difofane le ntataagwe. Ba ile kwa boemelafofaneng. Ba bone difofane tse dikgolo. Jambojete e **kgabaganya** fa godimo. E rwele batho ba le 350.

Difofane di **tsurame** mme di fologile ka modumo.

Ati o **bogetse** difofane tse dikgolo di ya kwa godimo le kwa tlase.

Sengwe le sengwe se ne se na le folaga e **pentilwe** mo mogatleng wa sona.

Fa di boela **morago** di ne tsa tsurama mo **lepatlelong**.

Ati o batla go nna mofofisi fa a gola. O batla go fofisa jambojete.



relela
rema
reka



A re buiseng

Buisa kgang, mme morago o arabe dipotso.

Ati o ile le mang kwa boemelafofaneng?

O ile le

Ba bone eng?

Ba bone

Ke batho ba bakae ba ba ka tsenang mo jambojeteng?

Ke Batho ba ka nna

Ati o batla go nna eng fa a le mogolo?

O batla go nna



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

rwele	pentilwe	patlelo	tsurame
serwe	nta	letlalo	tsala
rwala	sente	tlala	bogetse



A re kwaleng

Kwala ka ga leeto le le kgethegileng le o kileng wa le tsaya.

Blank lined area for writing answers.




A re kwaleng


Kwala mafoko a a nang le medumo **tl** le **ka** go tsamaelana le setshwantsho sengwe le sengwe.

kausu
koloi
tshupanako
senotlolo
moropa








letlapa
lesaka
kgetse



kausu



kausu



A re kwaleng

Gokaganya mafoko a mabedi a, go bopa lefoko le le lengwe.



tlhapa + ile = tlhapile	tlola + ile =
apaya + ile =	goga + ile =
penta + ile =	raga + ile =
rema + ile =	tshaba + ile =
boga + ile =	tshega + ile =
leba + ile =	aba + ile =

Pakapheti



A re kwaleng

Thala mola go golaganya lefoko le le supang tiro le pakapheti ya lona e e nepagetseng.

tlhapile

tlhapa

tshamekile

Re dirisa pakapheti fa tiragalo e setse e fedile.

berekile

bereka

robala

robetse

ikhutsa

tshameka

ikhuditse



Boitumediso

Sala dialefabete morago go kopanya maronthorontho mme o bone gore Ati o bone eng.



v •

w •

e •

f •

u •

t •

i •

h •

g •

q •

j •

k •

p •

m •

l •

n •



A re buiseng

Mo malatsing a boikhutso, go ne go se ope yo o neng a ka tlhokomela Nomsa. Ka jalo, o ne a ya tirong le mmaagwe. Ba tlogile ka ura ya 8. Mmaagwe Nomsa o rekisa maungo le merogo. Nomsa o ne a **thusa** mmaagwe. Nomsa o ne a dira phousetara e kgolo. Fa batho ba bona phousetara ba tla go reka.

Nomsa o **pakile** maungo go ya ka melana. A **lebega** a le mantle. Fa a sena **go fetsa tiro ya gagwe**, o ne a **ikhutsa** mme morago a buisa **buka** e a e ratang thata e e buang ka ga kubu. Ka ura ya 5 ba ne ba ya kwa gae. Nomsa o ne a itumetse thata fa a palama thekesi.



A re kwalleng

Buisa kgang mme morago o tshwaye karabo e e nepagetseng ka letshwao. (✓)

Mmaagwe Nomsa o dira tiro efe?

A	O rekisa maungo.
B	O rekisa merogo.
C	O rekisa maungo le merogo.

Ke goreng Nomsa a ne a ya kwa tirong le mmaagwe?

A	Go ne go se na ope yo o ka mo tlhokomelang.
B	O ne a batla go thusa mmaagwe.
C	O ne a se na sepe se a ka se dirang.

Nomsa o ne a thusa mmaagwe jang?

A	O pakile maungo le merogo.
B	O ne a dira phousetara.
C	O pakile maungo le merogo morago a dira phousetara.

Nomsa o ne a dira eng morago ga go thusa mmaagwe?

A	O ne a buisa.
B	O ne a robala.
C	O ne a tshameka.

Ba ne ba ya gae ka nako mang?

A	Ka ura ya 3.
B	Ka ura ya 5.
C	Ka ura ya 7.

Nomsa le mmaagwe ba ile gae jang?

A	Ka kolo.
B	Ka bese.
C	Ka thekesi.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

mmereko	ikhutsa	gagwe	fetsa
mme	khumo	segwagwa	betsa
mmino	khiba	segwete	ikhutsa

Mafoko a tlwaelo

feela
fela
fetsa



A re kwaleng

Kopolola polelo e.



O pakile diapole tse dintle
thata.

Go feta bongwe

Kgweitharo 3 – Beke 3–4



A re kwaleng

Thala manaka a tshupanako go bontsha dinako tse di latelang.

Ura ya 8	Ura ya 3	Ura ya 5	Ura ya 10



A re kwaleng

Kwala se o se dirileng ka dinako tse maabane.

<input type="text"/>	<input type="text"/>



<input type="text"/>	<input type="text"/>







Bontsi

Fa re bua ka dilo tse di fetang bongwe, re simolola ka **di** mo lefokong. Ka jalo go feta podi e le nngwe re na le dipodi, mme go feta kgomo e le nngwe re na le dikgomo tse pedi kgotsa tse tharo. Fa lefoko le na le **di** ra re le mo bontsing. Fa lefoko le se na **di** ra re le mo bongweng. Fa lefoko le simolola ka **mo, le, bo** kgotsa ka **n**, o tshwanetse go le simolola ka **ba** kana **me, ma, ma** kgotsa **di** go le fetolela mo bontsing.



A re kwaleng

Fetolela mafoko a mo bontsing.


mosadi	basadi 
monna	
mosetsana	
mosese	
morula	
motho	

katse	dikatse
ntšwa	
kolobe	
hutshe	
bogobe	
borotho	



Boitumediso

Dira phousetara ya go rekisa sengwe. Thala setshwantsho se se bontshang gore o rekisa eng.



SESOLO




O rekisa eng?

Se ja bokae?

Re ka se reka kwa kae?

Thala setshwantsho sa selo se o tlaa se rekisang.



A re buiseng

Lebo o ile le Amo kwa laeboraring.

Ati o **kgarameditse** Lebo ka setuloteti sa gagwe.

Ba **lebeletse** bontsi jwa dibuka.

Lebo o ratile dibuka tsa diphologolo.

Amo o **ratile** dibuka tsa dikgang.

Morutabana kwa laeboraring o a ba buisetsa.

Ba ne ba kgona go tseela dibuka kwa gae sebaka sa dibeke tse 2.

Fa ba **feditse** go di buisa ba kgona go fiwa dibuka tse dintšhwa.

Go na le dibuka tse dintsi tse di monate mo laeboraring.



Letlha:

Mafoko a tlwaelo

file
ya
botala
dira



A re kwaleng

Dirisa mafoko a go feleletsa dipolelo.

dikgang

morutabana

pedi

Amo

Amo o ratile dibuka tsa _____.

_____ o kgarameditse Lebo ka setuloteti.

O kgona go tsaya buka ya laeborari sebaka sa dibeke di le _____.

_____ o a ba buisetsa.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

lebetse

feditse

kgala

opelang

kwena

fofang

sekwa

kgang

reetse	kgesa	kwa	buisang



A re kwaleng

Botsa ditsala di le 5 leina la buka. Kwala leina la tsala ya gago mme fa thoko ga lona o kwale buka e a e ratang thata. Morago o tlatse leina la gago le buka e o e ratang. Tshwaya gore ke dibuka dife tse o batlang go di buisa.

Leina	Buka e e rategang	✓

Morutabana: Seana

Letlha



A re kwaleng Thala setshwantsho sa buka e o e ratileng, morago o kwale ka ga buka eo.

Leina la buka e ne e le mang?

Thala setshwantsho sa sephuthelo sa buka.

Buka e ne e bua ka ga eng?

Mela e le 5.



A re kwaleng Golaganya pakapheti le pakajaanong ya mafoko a.

bona

ja

jele

tsamaya

raga

robala

bone

robotse

tsamaile

ragile



Lefoko **bona** le go bolelela ka ga jaanong.
Lefoko **bone** le go bolelela ka ga se se fetileng.



A re kwaleng Buisa dipolelo mme morago o sekeletse lefoko le le nepagetseng.

Maabane bosigo re **bona** / **bone** ngwedi.

Jaanong re **ja** / **jele** sefitlholo.

Jaanong re **bona** / **bone** letsatsi.

Maabane bosigo re **ya** / **ile** kwa bolaong.



Re **ja** / **jele** dijotshegare maabane.

Jaanong re **ya** / **ile** kwa sekolong.



Boitumediso

Bolelela tsala ya gago gore o akanya buka nngwe le nngwe e bua ka ga eng. Morago bua gore ke dibuka dife tse o ratang go di buisa. Kwala dinomoro mo dibukeng go tloga ka 1 go fitlha go 4. Nomoro ya 1 ke ya buka e o e ratang thatathata, mme 4 ke ya buka e o e ratang go le gonnye.



A re kwaleng


Tlhophha nngwe ya dibuka o bo o kwala dipolelo di le tlhano ka ga se o akanyang buka e le ka ga sona.

Blank writing area with horizontal lines for student responses.

Thabo o ya kwa kgweleng ya dinao

Kgweditharo 3 – Beke 3–4

Lebelela ditshwantsho o bo o bua gore kgang e ka ga eng.











A re buiseng

Thabo o rata kgwele ya dinao. O ile le Jabu le Dan go ya go bona motshameko o mogolo. Chiefs le Sundowns di tshamekile.

Go ne go na le dikete tsa batho kwa motshamekong. Ba ne ba butswela divuvuzela tsa bona. Ka bonako pula ya simolola go na. Ba ile kwa gae ka terena.

Mafoko a tlwaelo

dinao
bona
pula
terena



A re kwaleng

Jaamong kwala setlhogo se le sengwe fa tlase ga setshwantsho sengwe le sengwe mo tsebeng e e fa thoko.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

- kaila
- gaila
- tau
- lekau
- saila
- gaufi
- laisa
- maungo

au	ai
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 5px; left: 5px; border-bottom: 1px solid black; width: 95%;"></div> <div style="position: absolute; top: 25px; left: 5px; border-bottom: 1px solid black; width: 95%;"></div> <div style="position: absolute; top: 45px; left: 5px; border-bottom: 1px solid black; width: 95%;"></div> </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 5px; left: 5px; border-bottom: 1px solid black; width: 95%;"></div> <div style="position: absolute; top: 25px; left: 5px; border-bottom: 1px solid black; width: 95%;"></div> <div style="position: absolute; top: 45px; left: 5px; border-bottom: 1px solid black; width: 95%;"></div> </div>



A re kwaleng

Kwala polelo e le nngwe ka ga sengwe le sengwe sa ditshwantsho tse di mo tsebeng e e fa thoko.

1

2

3

4

Motshameko wa kgwele ya dinao.



A re kwaleng

Mafoko a a dumang ka go tshwana kwa bofelong mme a peletwa ka go farologana mo tshimologong. Lebelela lefoko lengwe le lengwe mme morago o le kwale mo lebokosong le le nepagetseng.

lephoi

gaila

laila

boloi

boi

saila

thaisa

koloji

kaila

bolei

koi

qoiwa

phaila

mokaikai



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le buang ka ga se se diragetseng kwa kgweleng ya dinao maabane.

Maabane re **tsamaya/tsamaile** ka terena go ya motshamekong.

Re **bogela/bogetse** Sundowns e tshameka.


Batshameki **ba raga/ba ragile** kgwele thata.

Fa re goroga kwa gae e ne ya **simolola/simolotse** go na.






Tshameka motshameko o, le tsala ya gago. Tlhopa setlhopha se se serolwana kgotsa se se botala jwa legodimo. Bona gore ke mang yo o ka kgonang go nosa pele. Refosanang go buisa lefoko la gago la mmala. Fa o dira phoso, o tshwanetse go tlolesiwa sebaka sa go buisa. Yo o tlaa fetsang go buisa mafoko la ntlha ke ena a nositseng. Morago o leke motshameko gape mme ka seno sebaka o tshamekele setlhopha se sengwe.





A re bueng



A re buiseng



Gra twe go kile ga bo go le Mme Pidipidi a nna le balelapa la gagwe mo polaseng. Mme Pidipidi o ne a elame mae a le 7. O ne a emetse gore a thuthuge.

Ke nako ya gore mae a me a thuthuge. Ke batla go bona dipidipidinyana tsa me tse 7.

Morago, ka bongwe ka bongwe mae otlhe a thuthuga. Otlhe fela ntle le le lengwe. Le ne le le legolo.

Dumelang. Nna ke Diphofa.


Ke Tshupo.

Ke Zaza.

Ke kwa kae?

Ke Mosetsanagape.

Ke Niki.






Mme Pidipidi a dula a bo a dula mo leeng le legolo. La bofelo la bo la tshetsherebana mme la bulega. Pidipidinyana ya tloatlola. E bonala e le kgolo e bile e le maatla. Ke pidipidinyana e e maswe thata.

Ke fa kae? Leina la me ke mang?

Leba pidipidi ya bofelo.



Mme Pidipidi a tsaya lesea la gagwe a le isa kwa letamonyaneng.

Ha ha ha! E tota e le pidipidi e e makatsang.

Bona, pidipidi e e ntse jang tota?

Dipidipidi tsotlhe tsa tlolela mo metsing. Tsotlhe tsa thuma di ntse di tshameka mmogo. Pidipidinyana e e maswe e thuma botoka go gaisa dipidipidinyana tse dingwe tsotlhe.



Pidipidi e e maswe (tsweletso)



Morago ba ya kwa polaseng. Diphologolo tse dingwe di ne di le bosula thata mo go pidipidinyana e e maswe. Dikgogo di e kobota mme dintšwa tsona di e bogola.

Letsatsi lengwe pidipidinyana e e maswe ya swetsa go ngweega.



Mongwe le mongwe o bosula thata mo go nna. Ke tlaa mpa ke ngweega.



Letsatsi lengwe pidipidinyana e e maswe ya ngweega. Ya tshabela kwa nokeng. Kwa teng ya bona dinonyane tse dintsi tse dikgolo di thuma mo nokeng. Mafofa a tsona a ne a le borethe thata. Di na le melala e meleele. Diphuka tsa tsona di le dintle thata.

Ke eletsa o ka re ke ka tshameka le bona. Ba bantle thata. Nna ke maswe.




Mme letsatsi lengwe mariga a simolola. Go ne go wele segagane gotlhe. Noka ya fetoga aese. Pidipidi e e maswe ya gatsela ya nna e tlhontse.

Nna ke tshela ke le nosi. Ke bodutu thata.

Mme morago ga tla Dikgakologo. Letsatsi la phatsima gape le ditlhare tsa ntšhwafala tsa bo tsa talafala.

Moso mongwe pidipidi e e maswe ya bona diganse tse dintle gape.



Pidipidinyana ya nna e tlhontse thata. Ya simolola go lela.


Ke maswe thata. Nna ke aga ke le nosi. Ga ke na ditsala.



Fa e ntse e lela ya leba kwa tlase fa gare ga dikeledi tsa yona. Ya bona moriti wa yona. Ke ganse e ntle thata.

A ke nna yole?

Ka yona nako eo, diganse dingwe tsa thuma fa pele ga yona. Tsa bitsa pidipidi ye e maswe go tla go thuma le tsona. Pidipidi e e maswe ya tlolela mo metsing. Ya ikutlwa e itumetse thata.



Tlanya o thume le rona.
O ganse fela jaaka rona.
O ganse e ntle go gaisa diganse tsotlhe.



Thitokgang 6: Go dikologa ntlo

Kgweditharo 3: Beke 5 - 10

81 Bera e kerile moriri 36

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga thedibera ya ga Pam.
Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa. Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a medumo a a nepagetseng (oi le nn) Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
Kopolola ditlhaka tse *A, a*

82 Setshamekisi sa me se se kgethegileng 38

Dira patlisiso le go kwalolola diphithlelelo.
Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano e e nepagetseng.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Lemoga leemedi la mafoko a a thaletsweng.

83 Bongi o dira dijotshegare 40

Tlotla ka ga setshwantsho.
Buisa resipi.
Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga resipi.
Buisa mafoko le go reetsa medumo. (modumo wa aya)
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
Kwala dipolelo ka ga se ba ratang go se ja.
Kopolola ditlhaka tse *B, b*

84 Diyo tse ke di ratang 42

Thala setshwantsho sa sengwe se a ratang go se ja.
Tlhalosetsa tsala tatelano ya go se dira.
Golaganya kana nyalanya dipolelo (sediri sedirwa).
Tlatsa mafoko a a tlogetsweng o dirisa dikaedi tsa ditshwantsho.
Batla o bo o sekeletsa mafoko mo phazeleng.

85 Pabalesego ya legae 44

Buisa phamfolete ka ga pabalesego ya legae.
Araba dipotso tse di rileng ka ga sekwalwa.
Medumopuo: (medumo ya ai le kgw.)
Kwala dipolelo ka ga gore ba dira eng go nna ba babalesegile kwa gae.

86 Melawana ya mo ntlong 46

Thala setshwantsho go bontsha gore go tshwanetse ga dirwa eng go nna o babalesegile kwa gae.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sa bona.
Dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng.
Golaganya makaelagongwe.
Feleletsa dipotso ka ga bona ba naya dikarabo tsa maemedi.

87 Selula e e timetseng 48

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga selula e e timetseng.
Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa. Tlhaola mafoko (medumo ya ntl, tlh, tsh le kw).
Kwala kgang ka ga go latlhegelwa ke sengwe.
Kopolola ditlhaka *D, d*.

88 Kwa godimo, kwa tlase, mo gare le go dikologa 50

Go dirisa matlhalosi go thusa go bona dilwana tse di fitlhilweng.
Naya matlhalosi a a amanang le ditshwantsho.
Feleletsa mafoko o dirisa tlh kgotsa tsh le tlh.
Buisa ditaello mme morago o feleletse sethalo kana setshwantsho.
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya nw, t, ph le nk).

89 Katse e batla tlhokomelo 52

Buisa papatso.
Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga sekwalwa.
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (i-a, a-a, i-e le i-a.)
Kwala ka ga diotlwana tsa bona.
Kopolola ditlhaka tse *E, e*

90 Legae la katse e e latlhegileng 54

Tlatsa ditumanosi go feleletsa mafoko go golagana le ditshwantsho a, e, i, o, u.
Lemoga dipotso, ditsiboso le ditlhagiso.
Kwalolola dipolelo o dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng.
Dira papatso ka ga seotlwana se se latlhegileng.

91 Taletso ya moletlo 56

Buisa taletso.
Araba dipotso tse di ka ga taletso. Medumopuo: (medumo ya o).
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
Kwala dipolelo ka ga malatsi a bona a botsalo.
Kopolola ditlhaka tse *F, f*

92 Tlaya kwa moletlong wa me 58

Feleletsa taletso ya moletlo wa bona. Kwalolola dipolelo mo pakapheting. Lemoga maina le madiri mo dipolelong.
Feleletsa theibole o dirisa tshedimosetso go tswa mo setshwantsho.
Kopolola ditlhaka tse *G, g*

93 Dikokwana tse tlhano 60

Buisa leboko ka ga Dikokwana tse tlhano tse dinnye.
Medumopuo: (medumo ya tlh, tsh le kgw)
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
Kopolola ditlhaka tse *G, g*

94 Dikokwana tse tlhano 62


Boka le go diragatsa leboko. Lemoga mafoko a a mo pakapheting a a nepagetseng.
Bopa mafoko a a tswakilweng.
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo.

95 Kubu le Khudu 64

Buka ya kgang ya mesego.

96 Kubu le Khudu (tsweletso) 65

Buisa sekwalwa sa kanelo.
Tlotla sekwalwa le tsala.



A re buiseng

Pam o na le thedibera e e kgethegileng.
O rata go robala le thedi ya gagwe.
Monnawe e leng, John le ena o rata go
tshameka ka thedibera.

Bona ka moo ke dirileng
gore Thedibera e nne
ntle ka teng.



Gompieno fa Pam a tla gae go tswa sekolong
o fitlhetse thedibera ya gagwe e se na moriri
mo tlhogong e bile e segilwe mo dimpeng.
Monnawe o kerile moriri wa thedi.

Ke goreng o
sentse Thedi ya
me? Ga o a dira
sentle!



Pam o ne a tenegile thata. O ne a
tennwe ke monnawe wa mosimane.

Morago mme o ne a rwsa
Thedibera hutshe e khibidu mme
a e apesa baki ya dikonopo tse
dikhidu.



Bona, Pam.
Thedibera e
ntle gape.

Letlha:



A re kwaleng

Buisa kgang, mme morago o arabe dipotsa.

Mafoko a tlwaelo

apesa

rwesa

bolelela

Setshamekisi sa ga Pam se se kgethegileng e ne e le eng?

E ne e le

Ke mang yo o neng a kera moriri wa bera?

Ke

Pam o ne a ikutlwa jang fa a bona bera?

O ne a ikutlwa a

Mmaagwe Pam o ne a rwesa le go apesa bera eng?

O ne a e rwesa _____ mme a e apesa _____.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

lephoi

goiwa

nnete

nnana

nnose

nna


boloi

koloi

koi	boiyane	nne	nnoto

Kwala dipolelo di le 2 ka ga setshamekisi se se kgethegileng se o se ratang.

A re kwaleng



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng




a

a

Morutabana: Seana

Letlha

Setshamekisi sa me se se kgethegileng



A re direng

Batlisisa gore ditsala tsa gago di na le ditshamekisi dife tse di kgethegileng. Kwala maina a tsona mo kholomong e e fa godimo mme morago o kwale ditshamekisi tse di kgethegileng mo kholomong e e fa tlase.

Leina	Pam 		
Setshamekisi	thedibera		



A re kwalleng

Kwala nomora ya ditshwantsho tse ka tatelano e e nepagetseng.



Jaanong kwala polelo e le 1 ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.


1	
2	
3	
4	



A re kwalleng

Buisa polelo nngwe le nngwe, morago o sekeletse lefoko (leemedi) le o ka le dirisang mo boemong jwa mafoko a a thaletsweng.

<u>Pam</u> o rata go tshameka ka thedibera ya gagwe.	Wena	Bona	Ena
<u>Mmaagwe Pam</u> o baakantse bera.	Ena	Wena	Bona
<u>Monnawe Pam</u> wa mosimane o kerile bera.	Bona	Ena	Wena
<u>Bera</u> e ntle gape.	Yona	Ena	Tsona
<u>Pam le mmaagwe</u> ke basadi.	Bona	Ena	Lona



Boithabiso

Sala mogala morago mme o bone gore ba na le ditshamekisi dife tse di kgethegileng.





A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Bongi o tlaa direla
ditsala tsa gagwe
dijotshegare fa sekolo
se tswa gompieno.



Borothopate jwa metlholo

Se o se tlhokang

1 leswana la kontase

botoro ya matokomane

1 panana

2 dilae tsa borotho

Se o tshwanetseng go se dira

Tshasa selae se le sengwe sa borotho ka botorobyana matokomane.

Sega panana mme o e beye mo godimo ga botoro ya matokomane.

Tshasa kontase mo selaeng se sengwe sa borotho.

Pataganya dilae tse pedi go dira borothopate.

Bo sege dikarolwana di le nne.

Ja mme o itumelelele bona.





A re kwaleng

Tsenya (✓) fa thoko ga karabo e e nepagetseng.

O tlhoka dilae di le kae tsa borotho?

A	Se le sengwe
B	Tse pedi
C	Tse tharo

O tlhoka eng gape?

A	Botoro ya matokomane
B	Tšhisi
C	Kontase

O bona dikarolwana di le kae fa o sena go sega borothopate?

A	Pedi
B	Tharo
C	Nne

O tlhoka leungo lefe?

A	Apole
B	Phaeneapole
C	Panana



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

tsaya	naya	raya	nnyaya
baya	kaya	taya	nnaya
laya	thaya	apaya	gwaya

Mafoko a tlwaelo

tlola
nnyane
bua
raya

Kwala dipolelo tse 2 ka ga se o ratang go se ja.


A re kwaleng






Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



Handwriting practice for lowercase 'b'. Shows a solid 'b' followed by a dotted 'b' for tracing on a blue-lined background.

Handwriting practice for uppercase 'B'. Shows a solid 'B' followed by a dotted 'B' for tracing on a blue-lined background.








A re direng

Thala setshwantsho sa sengwe se o ka se dirang go se ja.
Bolelela tsala ya gago gore se dirwa jang.
E re:

La ntlha ke ...

Morago ke ...

La bofelo ke ...



A re kwaleng

Bopa dipolelo di le nne. Thala mola go golaganya karolo e e mo lebokosong le le botala jwa legodimo le karolo e e siameng mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Pam o ne a tenegile

Ke jele borothopate

Ke tsere mokgele wa me

Ke timile dikerese tsa me



gonne e ne e le letsatsi la me la botsalo.

gonne monnawe o kerile thedibera ya gagwe.

gonne ke ne ke tshwerwe ke tlala.

gonne pula e ne e na.



A re kwaleng

Tlatsa mafoko a a tlogetsweng mo dipolelong tse.

tlhapi

diapole

dimonamone

maši

borotho

tee

Ke rata go nwa



O rata



Letlha:

Re rata




_____.

O rata go ja



_____.

Ba rata go ja




_____.

O rata go nwa




_____.



Boitumediso

Batla mme o sekeletse dijo mo lebokosong. Morago o thale mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng. Mafoko mangwe a kgabaganya, mme a mangwe a ya kwa tlase.



n	a	m	a	x	y	n	a	w	a
p	g	o	b	s	t	t	v	a	q
q	g	n	o	e	e	l	w	p	u
w	d	a	r	q	w	h	r	o	h
r	s	m	o	e	t	a	n	l	t
l	e	o	t	o	v	p	l	e	e
y	h	n	h	w	x	i	m	p	x
t	e	e	o	r	m	a	š	i	w



Morutabana: Seana

Letlha




A re buiseng

NNA O BABALESIGILE KWA GAE



Kgarametsa dipitsa kwa morago mo setofong.



O se ka wa letla gore mogala wa ketlele o lepelele fa bana ba bannye ba ka o fitlhelelang teng.



Baya melemo moo bana ba bannye ba ka se kang ba e fitlhelela.



O se ka wa tshameka ka dithini tse dikgolokgolo.



O se ka wa tshameka ka dipolaka.



Baya parafene mo lefelong le le sireletsegileng.



A re kwaleng

Buisa phamfolete mme morago o arabe dipotso.



Kwala selo se le 1 se mmaagwe bera a re bolelelang sona gore re nne re babalesegile kwa gae.

Kwala selo se le 1 se ntlole e re bolelelang sona gore re nne re babalesegile kwa gae.



Letlha:


Kwala selo se le 1 se mmutlanyana o re bolelelang sona gore re nne re babalesegile kwa gae.



Handwriting practice lines for the rabbit exercise.

Kwala selo se le 1 se tlou e re bolelelang sona gore re nne re babalesegile kwa gae.

Handwriting practice lines for the elephant exercise.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

gaila	laila	mokgwaro	kgwedi
maina	thaisa	kgwele	kgwebo
saila	phaila	kgwela	kgwasa

Mafoko a tlwaelo

tlase
sona
gae



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 5 ka ga se o se dirang go nna o bookesegile kwa gae.




Large handwriting practice area for the 'A re kwaleng' exercise.



Handwriting practice lines for the 'A re kwaleng' exercise, showing a cursive letter 'a' and a dotted version for tracing.

Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



Handwriting practice lines for the 'A re kwaleng' exercise, showing a cursive letter 'b' and a dotted version for tracing.



A re kwalleng

Thala setshwantsho go bontsha se o tshwanetseng go se dira go nna o babalesegile kwa gae. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.





A re kwalleng

Kwalolola dipolelo tse o dirise matshwaopuiso a a nepagetseng. Dirisa tlhakakgolo mo tshimologong ya polelo le khutlo kgotsa letshwaopotso kwa bokhutlong. Gakologelwa go dirisa tlhakakgolo fa o kwala maina a batho, dikgwedi, mafelo kgotsa malatsi.

ka lamatlhatso thabo le amo ba ne ba ya go tshameka kwa ntlong ya gabo thabo

a o rata bebetsididi

bongi le nomsa ba ile kwa durban ka phukwi

leina la me ke



A re kwaleng

Thala mola go tswa mo mafokong a a mo kholomong e botala jwa tlhaga go ya kwa mafokong a a mo kholomong e botala jwa legodimo a a nang le bokao jo bo tshwanang.



nepagetse
potlana
dintsi
ile
bua
timetse
montle



nnye
siame
tsamaile
pila
motlele
latlhegile
tlotla



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse ka ga gago le ka ga se o se ratang. Dikarabo tsotlhe ke maina, ka jalo di simolola ka tlhakakgolo.

Leina la me ke

Letsatsi la beke le ke le ratang ke

Tsala ya me ya botlhokwa ke

Letsatsi la me la botsalo ke

Buka e ke e ratang ke

Leina la morutabana wa me ke

Ke tsetswe ka la

Lenaneo la TV le ke le ratang ke



A re buiseng

Rraagwe Bongi o timeletswe ke selula.

O goeditse, "A o itse kwa selula ya me e leng teng?"

Re e lebeletse ka fa tlase ga bolao.

Mo godimo ga raka.

Ka fa morago ga deseke.

Mo kgetsaneng ya ga rre.

Kwa ntle ga ntlo.

Mo teng ga ntlo.

Fa thoko ga tafole.

Kwa godimo ga thelebišene.

Morago ra utlwa – tiring tiring,
tiring tiring.

Re bone selula mo setsidifatsing!



Tiring tiring!
Tiring tiring!



A re buiseng

Buisa kang, mme o arabe dipotso.

Rre o ne a latlhegetswe ke eng?

O latlhegetswe ke

Kwala mafelo a le 2 a ba tlhotseng founu mo go ona.

Ba tlhotse

Ba fitlhetse founu kwa kae?

Ba e fitlhetse

A o setse o kile wa latlhelwa ke sengwe? Ke eng?



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

ntlole

tlhoro

tshola

kwala

kwena

tshimo

tlhapi

ntlo

ntle	tlhatlhela	tshela	kwa

Mafoko a tlwaelo

tlase
godimo
thoko
morago



A re kwaleng

Kwala kang ka ga nako e neng o latlhelwa ke sengwe ka yone. E ne e le eng? O se fitlhetse kae?






Handwriting practice area with five horizontal lines.



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng





A re direng

Fitlha sengwe mo phaposiborutelong. Tsala ya gago e se batle. Ena o tshwanetse go re "Ke batla ka fa morago ga ... kgotsa ka fa tlase ga ... kgotsa fa thoko ga ...". Dirisa mafoko a a mo kgannyeng a a mo tsebeng ya 48 go go thusa.



A re kwaleng

Bua lefoko boemong jwa setshwantsho sengwe le sengwe.

Morago o feleletse lefoko lengwe le lengwe o dirisa **tlh** kgotsa **tsh**.

tlh

tsh



tshela



api



ola



apa



i idile



aga



opa




uba



ipi

Letlha:



Boitumediso

Buisa ditaelo tse, mme o feleletse setshwantsho.



Thala letsatsi le sefofane kwa godimo
kwa loaping.


Thala kgopa fa pele ga mabolomo.

Thala nonyane mo setlhareng.

Thala khudu fa thoko ga mabolomo.

Thala mabolomo ka fa tlase ga setlhare.

Thala serurubele kwa godimo ga khudu.



A re kwaleng

Tlhaola mafoko a go ya ka mabokoso a dimpho.

nwa	terena
phela	nko
nwetse	toro

nku	photi
tema	nwela
nkopa	phura



nw



t



ph



nk

Morutabana: Seana

Letlha



A re buiseng

A o rata dikatse?

Re na le katsana e e maboanyana, e e tloatlolang, e ntlenyana, mme e batla legae.

E na le mogatla o moleele o o methaladi.

E rata tlhapi le maši.

Leina la yona ke Thabi.

Fa o rata go e thusa, go e rata le go e tlhokomela, leletsa Gugu mo go SPCA, 012 012 0120.



A re kwaleng

Buisa papatso, mme morago o tshwaye karabo e e nepagetseng ka letshwao, (✓).

Ke seotswana sefe se se batlang legae?

A	Ntšwa
B	Katse
C	Pere

O tshwanetse go leletsa mang fa o batla katsana e?

A	Gugu
B	Lebenkele la diruiwaratwa
C	Rapolasa

Leina la katsana e ke mang?

A	Thabi
B	Katsana
C	Ben

E rata go ja eng?

A	Maši
B	Tšhise
C	Tlhapi

E rata go nwa eng?

A	Maši
B	Matute
C	Tee

E itshotse jang?

A	E aga e ithobalela.
B	E rata go tloatlola.
C	E rata go lwa.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

Mafoko a tlwaelo

pele
rata
bobedi
rekisiwa

dila

baka

bitse

manki

gaisi

dile

taka

dira

bina

raka

ile

khakhi



A re kwaleng

Kwala ka ga seotswana kana seotswana sa gago.



Kopolola ditlhaka tse.


A re kwaleng



e

E

Legae la katse e e timetseng



A re direng

Tlatsa ka tumanosi, a, e, i, o kgotsa u, mo go lengwe le lengwe la mafoko a go dira gore lefoko le golagane le setshwantsho.

kuku

b _ _ s _ _ k _

l _ _

kg _ _ ts _ _ n _

p _ _ l _ _ m _ _

a e i o u

h _ _ r _ _ k _ _

kh _ _ t _ _

h _ _ k _ _

b _ _ s _ _



A re kwaleng

Bua gore a ke dipotso, ditsiboso kgotsa ditlhagiso. Morago o tlatse ? , ! kgotsa khutlo.



Leina la gago ke mang?	Potso
Tlogela	
Letlha ke la 25 Phukwi	
Itlhaganele	
O nna kwa kae	
Letsatsi la gago la botsalo le leng	
Ke rata selemo	
A o rata dikatse	

Letlha:



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse mme o tsenye matshwaopuiso a nepagetseng.



a o rata dikatse

leina la katse ya me ke thabi

jabu le ati ba rata go tshameka kgwele ya dinao

letsatsi la me la botsalo le ka lwetse



Boitumediso

Dira papatso ka ga seotswana se se timetseng. Tlatsa diphatlha tse di tlogetsweng go feleletsa papatso. Morago o thale setshwantsho go bontsha gore seotswana se lebega jang.

THUSA GO BONA SE SE LATLHEGILENG



Tlatsa gore ke seotswana sa mofuta mang.

A ga o ise o bone ya me?

Seotswana sa me se lebega jaana.

(Thala setshwantsho sa seotswana.)

Leina la seotswana sa me ke

Fa o ka bona seotswana sa me,
tswetswee leletsa
(Tlatsa leina la gago.)

mo go
(Tlatsa nomore ya gago ya mogala.)



Morutabana: Seana

Letlha




A re buiseng

Araba dipotso tse di latelang.



A re kwaleng



Ke mang yo o nang le moletlo?

O tlaa bo a le dingwaga di le kae?

Moletlo o ya go simolola ka nako mang?

Moletlo o ya go khutla ka nako mang?

Letlha la moletlo ke leng?

Nomore ya ntlo ya kwa gaabo Thabo le leina la mmila ke eng?

Letlha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

talets ^o	modum ^o	nako
moletl ^o	gaab ^o	Thab ^o
dipots ^o	kgog ^o	morag ^o



Mafoko a tlwaelo

godimo
tsweetswee
ntle
aterese

Kwala dipolelo di le 3 ka ga letsatsi la botsalo la gago.

A re kwaleng




Handwriting practice area with four horizontal lines for writing.



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Ao tlaa tla kwa moletlong
wa me.



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng




Handwriting practice area for the letter 'f'. It shows a solid 'f' and a dotted 'f' for tracing on a set of three horizontal lines.

Handwriting practice area for the letter 'j'. It shows a solid 'j' and a dotted 'j' for tracing on a set of three horizontal lines.

Morutabana: Seana

Letlha



A re direng

Tlatsa taletso e ya moletlo wa gago.



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse, o simolola nngwe le nngwe ka "Maabane".

Gompiano ke letsatsi la me la botsalo.

Maabane

Gompiano pula e a na.

Maabane pula

Gompiano go bolelo.

Maabane go



Tlanya kwa moletlong wa me!

Ke tshwara dingwaga di le _____.

Moletlo wa me o tlaa nna ka la _____.

O simolola ka ura ya _____ mme o

khutla ka ura ya _____.

Aterese ya me ke:

Nomoro ya ntlo _____



Mmila wa _____

Lefelo _____

Tsweetswee nkitsise gore a o tlaa kgona go tla.



Nomoro ya me ya mogala ke _____.



Go tswa go _____



Letlha:



A re kwaleng

Mo polelong nngwe le nngwe, thalela leina la motho, morago o sekeletse lefoko la tiragalo le le re bolelelang gore motho o dira eng.

Jabu o **tabogela** kwa sekolong.

Amo o buisa buka.

Pam o tshotse thedibera ya gagwe.

Ati o tshameka kgwele ya dinao.



Pitoro o raga bolo.

Lebo o bua mo founung.

Bongi o reka katse.

Amo o ja ditšhipisi.



Boitumediso

Ba bogolo jo bo kae?
Morago o tlatse
maina le dingwaga
tsa bona mo lenaane.

Peter Thabo Candy Lulu John

3 7 9 6 5

Leina	Dingwaga

Leina	Dingwaga

Morutabana: Seana

Letlha



A re buiseng



Mme Sethole le ditsuane tsa gagwe

Ga bua kokwana ya ntlha,
E itshikinyanyana,

Ga bua kokwana e nngwe,
E itshikinya ka go sa iketlang,




Ga bua kokwana ya boraro,
ka lentswenyana le le bogale,


Ga bua kokwana ya bone,
ka kutlobotlhokonyana,



Ga bua kokwana ya botlhano, e ngunanguna,



"Jaanong bona," ga bua Sethole go tswa mo tshingwaneng e talanyana.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

tlhola	tshela	kgwele
tlhaga	itshhelela	kgwedi
tlhapi	tshipi	kgwebo

Mafoko a tlwaelo

se
lebelo
tlhaga
tlhano

A re kwaleng

Kopolola polelo e.

Dikgogo di tlhola di itshhelela
dja.


Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng




g

ly



A re direng

Buisa leboko le le ka ga dikgogwana tse tlhano mme morago o ikatise go le buisa le ditsala tsa gago tse tlhano. Mongwe le mongwe wa lona a nne le sebaka sa go nna nngwe ya dikgogwana. Yo mongwe wa lona e nne mmaagwe dikgogwana.



A re kwalleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng.

Maabane ke **tlile/tla**, mme ka tshameka le Bongi.

Ka moso ke **tlile/tlaa** ya kwa sekolong.

Beke e e fetileng ke **bona/bone** ditsuane.

Jaanong ke **tshameka/tshamekile** le katse ya me e ntšhwa.



A re kwalleng

Feleletsa dipalo tse tsa mafoko.

mosadi + mogolo =



moeteledi + pele =



monna + mogolo =



botlhaba + tsatsi =



tsela + kgopo =



mmega + dikgang =






Boithabiso

Tlatsa mafoko a mo mabokosong a medumo mo leotwaneng le legolo.
A thale sefapaano go tswa mo lenaneong fa o sena go a kwala mo mabokosong a nepagetseng.


- | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|
| tlhapi | kgwele | koloi | kwala | kgwebo | boi | khiba | kwebu |
| sekai | ntlo | kwena | kgweetsa | tlhaga | thai | ntlatse | boifa |
| tshola | ntlole | tshaba | khudu | lepai | tshela | sekhu | tlhatsa |

Kubu le Khudu



A re buiseng

Dira buka e ya mesego gore o kgone go buisa ka ga kgang ya Kubu le Khudu. Mena mo meleng e e tshwaraganeng mme o sege mo meleng e e maronthorontho.



A re bueng

Jaanong buisa kgang e, e ka ga kubu le khudu, ke kgang ya nnete. Bua le ditsala tsa gago ka moo diphologolo tse pedi tse e leng ditsala ka teng.




A re kwalleng

Buisa kgang ya kubu le khudu gape mme morago o kwale dipolelo di le 5 go tlotla kgang.



8



Mo teye leina la me. Mmitseng Owena.



Sega mo moleng o o tsepameng morago ga go tshwaraganya mo buka ya gogo



b



Ke batla mme.

Tlaya, ngwana Owena. Re tlaa go isa kwa serapeng sa dipholo.

Ba tsaya Owena ba mo isa kwa serapeng sa dipholo. O ne a nna mo tshingwaneng e nang le letamonyana.

Mena mo moleng o o nang le maronthorontho



Kubu le Khudu

1

Morago fa Owena a gola o ne a kopana le kubu ya mosetsanyana e bidiwa Cleo. Gompieno o nna ka boitumelo le Cleo.

E tshwaraganya mo lefihlhalong le




Mena mo moleng o o nang le maronthorontho

16





01



Leina la gago ke mang?



7



Ngwana wa kubu o lesego. A re mo teyeng leina.

Ba gogela ngwana wa kubu kwa ntle ga lewate.

Ngwana wa kubu o ne a nna ka boitumelo le mmaagwe.



2

Owena o ne a tshameka le khudu ya motsofe. O ne a rata go palama mo mokwatleng wa ga Motsi.



15




9




Mongwe le mongwe o ne a leka go
thusa kubu go boela mo lefatsheng.
Ba dirisa matloa le dikoloi go mo
gogela kwa ntle ga lewatele.

3



11



Mo phakeng, o ne a kopana le khudu.


14



Kubu le khudu e ne e le ditsala tse
dikgolo. Ba ne ba ja, ba nwa, ba robala,
ba thuma e bile ba tshameka mmogo.



12



A o tlaa
nna mme?
Tswetswee?

Ngwana wa kubu o latlhegetswe ke
mmaagwe.



5



Thusa! Nthuse, tswetswee!
Ke monnye thata go ka thuma.

Metsi a ne a mo phephelela
kwa tlase le noka mme a wela mo
lewatleng.


13



Jaanong
reetsa, nana.

Khudu e ya motsofe e ne e kgona go
bona gore Owena ke lesea. E ne ya
tshwanela go tlhokomela Owena le
go mmontsha gore a je eng le gore a
robale kwa kae.

4



Thusa! Thusa!
Mme o kae?

Letsatsi lengwe go ne ga na pula ya
matlakadibe. Pula e ne ya phepheula
ngwana wa kubu go tswa mo go
mmaagwe.



Thitokgang 7: Maabane, gompieno le ka moso

Kgweditharo 4: Beke 1 - 4

97) Dikgang go tswa kwa tsaleng ya me 70

Buisa lekwalo.
Araba dipotso tsa ditlhophontsi tse di ka ga lekwalo.
Balela matlha a a rileng le malatsi mo lekwalong o bo o a rekota mo khalentareng.

98) Dithulaganyo tsa rona 72

Medumopuo: (medumo ya ou, oi, mm le ng).
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a neilweng.
Tlhomaganya dipolelo go ya ka kgang.
Kwala ka ga dikgang tsa bona.
Boka leboko.

99) Konsarata ya sekolo sa rona 74

Buisa lenaneo la konsarata ya sekolo.
Araba dipotso tse di ka ga lenaneo la konsarata.
Medumopuo: (medumo ya sej, lek, bo le ana).
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a neilweng.
Kwala dipolelo ka ga gore ba tlaa dira eng mo malatsing a boikhutso.
Kopolola ditlhaka tse *H, h, I, i* le *J, j*

100) Se se diragetseng kwa konsarateng 76

Mo ditlhopheng tlhophang selwana go tswa mo lenaneong la konsarata, le se neele phaposiborutelong.
Bonelapele bokhutlo jwa kgang.
Feleletsa pudula ya bofelo ya puo mo kgannyeng.
Golaganya dipolelo le bokhutlo jwa tsona jo bo nepagetseng.
Phazele (maleane) ya mafoko.

101) Nako 78

Buisa kgang ka ga dinako tsa ditirwana tsa ga Busi.
Lemoga nako e e nepagetseng go tswa mo kgannyeng.
Tlatsa theibole ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi tsa ga Busi.
Medumopuo: (medumo ya ro, oko, aka le re).
Kopolola ditlhaka tse *K, k, L, l* le *M, m*

102) Letsatsi la me la ditiragalo 80

Kopolola ditirwana tsa bona tsa letsatsi le letsatsi go ya ka nako.
Dirisa mafoko a pakapheti mo dipolelong.
Golaganya malatodi.
Thala setshwantsho go feleletsa ditshwantsho.

103) Dan ga a monate mo bekeng e 82

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Dan.
Araba dipotso ka ga sekwalwa.
Tlhaola mafoko go ya ka (medumo ya u, e, ts le ntlh).
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a mangwe.
Kopolola ditlhaka tse *N, n, O, o* le *P, p*

104) Kwa godimo, kwa tlase, mo gare le go dikologa 84

Diragatsang se se diragaletseng Dan.
Thala ditshwantsho go tlhalosa ditirwana tsa bona tsa letsatsi le letsatsi mo bekeng.
Kwala dipolelo ka ga ditshwantsho.
Feleletsa mafoko mme morago o a golaganye le ditshwantsho.

105) Go ja nala 86

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga malatsi a boikhutso a a tlang.
Tlatsa dithulaganyo tsa malatsi a boikhutso mo khalentareng.
Araba dipotso tse di ka ga thulaganyo ya dinako tsa malatsi a boikhutso.
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya le, o, mo le go).
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a neilweng.
Kopolola ditlhaka tse *Q, q, R, r* le *S, s*

106) Re sa ntse re ja nala 88

Lemoga diporofense mo mmepeng.
Dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng.
Tsenya matshwaopuiso le go lemoga mefuta ya dipolelo.
Kwala ditlhago tse di maleba tsa dibuka.
Dira diponelopele tsa gore dibuka di tlaa bua ka ga eng.

107) Balelapa la me le diruiwaratwa kana diotlwana 90

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga lelapa le diotlwana.
Feleletsa theibole ka ga ditokololo tsa lelapa la bona ka fa tlase ga ditlhago tse di abilweng.
Medumopuo: (medumo ya tl, le, ta le ka.)
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a neilweng.
Kopolola ditlhaka tse *T, t, W, w, U, u, X, x, V, v* le *Y, y*

108) Ke eng se se kgethegileng 92

Tirwana ya go itumedisa ya go golaganya maronthorontho.
Kwalolola dipolelo o dirisa matshwaopuiso a a nepagetseng.
Lemoga madiri le maina.
Feleletsa kabo ya setifikeiti ya tokololo ya lelapa.

109) Kwalang kgang 94

Tlotla ka ga poloto ya kgang le tsala.
Tlatsa serulaganyi sa kgang o dirisa ditlhago tse di abilweng.
Sala ditaello tsa buka ya mesego morago.

110) Dithamalakwane 97

Golaganya dithamalakwane le ditshwantsho tse di nepagetseng.
Araba dithamalakwane.

111) Jack le lenono la nawa 98

Buisa kanelo ka ga Jack le lenono la nawa.

112) Jack le lenono la nawa (tsweletso) 110

112b) Jack le lenono la nawa (tsweletso) 112



A re buiseng



24 Crest Road

Seaville

Empangeni

3880

20 Phatwe 2015

Bongi yo o rategang

E ne e le boitumelo mo go nna go go bona kwa bolotloeng maabane.

Jaanong, re tshwaregile thata mo sekolong. Ka Labotlhano o o tlang re tlaa bo re tshwere konsarata ya rona ya sekolo. Basetsana ba tlaa bo ba bina mmino wa setso. Basimane bona ba tlaa boka leboko la Motsi le khudu. Jabu e tlaa bo e le rametlae mo konsarateng eo.

Re mo boitumedisong kwa sekolong. Ka nako ya go tshameka nna, Zinhle le Lizzy re tshameka mmogo. Maabane re ne re tshameka maiphitlhwaphitlhwane. Zinhle o ne a iphitlha mo motlaaganeng. Re ne ra mmatla gotlhe mo lebaleng la motshameko fela ga re a ka ra mmona. Ke ne ka goa thata, !"ke fa Zinhle a tlhagelela jaanong" Ya nna gona re mo fitlhelang.

Ke tlaa go bona gape mo nakong e e tlang fa re tshameka bolotloa.

Ke nna

Suzy



Letlha:



A re kwaleng

Buisa lokwalo gape, mme morago o tshwaye karabo e e nepagetseng ka letshwao. (✓)

Ke mang yo o kwadileng lokwalo?

A	Bongi
B	Suzy
C	Zinhle

Ditsala tsa Susy ke bomang?

A	Zinhle le Robbie
B	Zinhle le Lizzy
C	Lizzie le Sandy

Konsarata e tlaa nna ka kgwedi efe?

A	Phatwe
B	Lwetse
C	Diphalane

Ke eng se Lizzy a se dirang mo konsarateng ya sekolo?

A	Bina
B	Nna rametlae kana mmametlae
C	O buisa leboko



A re kwaleng

Buisa lokwalo ka kelotlhoko. Leka go bontsha letlha le letsatsi le di leng mo lokwalong. Di bontshe mo khalentareng. Morago o arabe dipotso.

Phatwe

Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano	Lamatlhatso	Latshipi
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31



Suzy o kwadile lokwalo ka dikae?

O kwadile lokwalo ka la bokae?

O kopane le Bongsi ka dikae kwa bolotloeng?

O kopane le Bongsi ka la bokae kwa bolotloeng?

Mafoko a tlwaelo

bone
batlile
ka
goa

Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo
bukatirong ya gago.

mmutla	founa	boifa	jaanong
mmoni	foufala	boloi	jang
mmoki	roula	boboi	legong



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo dipolelo tse ka go latelana
ga tsona go tloga go 1 go fitlha go 3.

	Suzy o tlaa bina mo konsarateng ya sekolo ka kgwedi ya Lwetse.
	Suzy o kwaletse Bongi lekwalo.
	Suzy le Lizzy ba ne ba kopana kwa bolotloeng.



A re kwaleng

Kwala dikgang tsa gago.



Maabane ke

Gompieno ke

Ka moso ke tlaa

Mo kgweding e e tlang ke tlaa



Go itumedisa

Mo setlhopheng sa gago, ithuteng go buisa leboko ka ga Motsi, e leng khudu, le ngwana wa kubu.




Pina ya kubu e e itumetseng
Ngwana wa kubu o monnyane
O tlotlhora metsi mo nkong ya gagwe.

O tsamaela fa thoko ga noka
O tlotlhora seretse go tswa mo maotong a gagwe.

Fa a ntse a tsamaya go tswela
Motsi yo o neng a tsamaya go feta mo sekhutlwaneng.

Motsi le ngwana wa kubu e nna ditsala tsa mmatota.





A re buiseng



Lenaneo la konsarata ya
sekolo sa poraemari sa Lesedi

Letlha: 26 Phatwe 2015

Nako: 6.00 maitseboa go fitlha

7.30 maitseboa

Dintlha

- 1 Pulo ka mogokgo wa rona, Moh. A. Nkuna.
- 2 Leboko la Motsi le kubu.
- 3 Mmino wa setso.
- 4 Kamogelo ya dimpho ya baithuti ba mophato wa 1, 2 le 3.
- 5 Kopelo ka baithuti ba Mophato 3.
- 6 Jabu rametlae.

Go tsena ga go duelelwe

Go tlaa rekisiwa dikuku le dimonamone pele konsarata e simolola.



A re buiseng

Buisa lenaneo la konsarata ya sekolo, mme morago o arabe dipotso.

Letlha la konsarata ke lefe?

E simolola ka nako mang, e fela nako mang?

Tshimologo _____

Bofelo _____

Mogokgo wa sekolo ke mang?

Ke mang yo o tlaa nnang rametlae?

Ke bomang ba ba yang go opela?

Ke mophato ofe o o yang go amogela dimpho?

Ke eng se se yang go rekisiwa kwa konsarateng?

Go duelwa bokae go tsena mo konsarateng?

Letlha:

Mafoko a tlwaelo

batlile
sengwe
lela
kgonne



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

sejanaga	lekgarebe	boboa	kgabonyana
sejabana	lekgoa	boladu	monnanyana
sejana	lekwati	botlapa	kgannyana



A o batla go ya kwa konsarateng ya sekolo? Goreng.







A re kwaleng

Handwriting practice area with multiple horizontal lines for writing.



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



Morutabana: Seana

Letlha



A re direng

Mo setlhopheng sa gago, tlhopha ntlha e le nngwe mo lenaneong la konsarata, mme o ithute yona. Tlhalosetsa baithuti ba bangwe ka ga yona ka go e diragatsa fa pele ga bona. Ba letlelele go go bolelela gore ke ntlha efe mo lenaneong e o e diragatsang. O ka bo o batla go buisa leboko, go ikatisetsa go bina kgotsa go opela pina.



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho tse. Tlotlela tsala ya gago temana le gore e tlaa felela jang. Morago feleletsa dipolelo tsa puo go bontsha se morutabana a se buang.



1
Ahe, ke na le dijotshegare tse di monate gompiono.



2
O nnaya dijotshegare tsa gago go sa nngeng jalo ke a go itaya.



3
Nnyaya tlhe, o se ka wa ntseela dijotshegare, tsweetswee.



4



A re kwaleng

Bapisa tshimologo ya polelo mo lebokosong le le pududu le bofelo jo bo nepagetseng mo lebokosong le le tala. Golaganya tshimologo ya polelo mo lebokosong le le botala jwa legodimo le bokhutlo jo bo nepagetseng jo bo mo lebokosong le le botala jwa tlhaga.

Pam o ne a tenegile

Ke jele borothopate

Ke ne ka tsaya ditlhako tsa me tsa kgwele ya dinao

Ke timile dikerese tsa me

ka gore e ne e le letsatsi la me la botsalo.

ka gore kgaitsadiagwe o segile mpopo.

ka gore ke ne ke ya bolong.



ka gore ke ne ke tshwerwe ke tlala.



Go itumedisa

Batla le go dira tshekeletsa mo mafokong a a mo mabokosong o a bapise le setshwantsho. Morago ga foo, thala mola go tswa mo lefokong go lebagana le setshwantsho se se nepagetseng. Gakologelwa, mafoko a ka kwadiwa ka go kgabaganya kgotsa a kwadiwa go ya tlase.


k	o	r	o	n	e	n	t	l	o
g	z	x	l	o	f	y	b	e	s
o	l	e	g	o	t	l	o	r	o
m	o	l	o	m	o	u	j	u	f
o	r	a	m	e	t	l	a	e	a
d	t	s	j	f	i	t	n	h	a
g	h	s	e	g	a	n	g	n	z
l	e	b	a	l	a	h	k	d	e





A re buiseng


Buisa kgang, mme morago o bapise tshupanako le setshwantsho go lebagana dipolelo tse di nepagetseng. Re go diretse ya ntlha.




Ka Mosupologo Busi o tsoga ka ura ya 6 mo mosong.




O ya kwa sekolong ka ura ya 7 mo mosong.




Ka ura ya 1 thapama o tla gae.



O tshameka le Pam ka ura ya 3 thapama.










O dira tirogae ya gagwe ka ura ya 4 thapama.



O ja dijo tsa maitseboa ka ura ya 6.



O ya go robala ka ura ya 8.



Letlha:

Mafoko a tlwaelo

bontsho
ratwa
popota
godimo



A re kwaleng

Tlatsa se Busi a se dirang ka dinako tse letsatsi lengwe le lengwe.

Ka ura ya 6

Ka ura ya 7

Ka ura ya 1

Ka ura ya 3

Ka ura ya 4

Ka ura ya 6

Ka ura ya 8



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

tiro	seboko
toro	lefoko
thataro	moroko

phaka	harepa
kgakala	reka
jaka	garela



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



k k

K K

l l

L L



m m

M M





A re dirang

Tlatsa se o se dirang ka dinako tse letsatsi lengwe le lengwe.

Ka ura ya 6

Ka ura ya 7

Ka ura ya 1

Ka ura ya 3

Ka ura ya 4

Ka ura ya 6

Ka ura ya 8



A re kwalleng

Fa ile e gokelelwa mo lefokong, go kaya gore tiro e setse e diragetse kgotsa e weditswe. Buisa dipolelo tse di kwadilweng gabedigabedi kgotsa tse di kwadilweng sebedi. Tsenya ile mo lefokong le le ntshofaditsweng kgotsa tshasitsweng, mme o le dirise go feleletsa polelo ya bobedi.

Busi le Pam ba rata go tshameka.

Mo bekeng e e fetileng ba tshamekile bolotlowa.

Jabu o kgona go tlola jaaka segwagwa.

Maabane o _____ le John.

Busi o kgona go apaya.

Maabane o _____ tlhapi.

Pam o kgona go raga bolo thata.

O _____ thata gore a be a thube lefensetere.





A re kwaleng


Thala mola go tswa mo mafokong a a kholomong e e botala jwa tlhaga go ya mo mafokong a a nang le bokao jo bo sa tshwaneng a a mo kholomong e e botala jwa legodimo.



Go itumedisa


Thala ditshwantsho tse 3 tse.

1 Ke ura ya 8 mo mosong. Letsatsi le ne le phatsima. Go ne go le letsatsi.



2 Katse e palama mo setlhareng. Go letsatsi.

3 Ke bosigo, mme katse e fologela fa fatshe.



godimo		itumela
tlaa		bosigo
bonya		khutshwane
ntšhwa		tsena
motshegare		onetse
tswa		ee
sulafala		tsamaya
nnyaya		bonako
telele		tlase



A re buiseng

Dan wa batho o na le beke e e seng monate. O tsogile thari ka Mosupologo. O siilwe ke bese, mme o fitlhile thari mo sekolong. "Ke eng o le thari, Dan? Go botsa morutabana wa gagwe.



Ka Labobedi o ile sekolong fela o tlogetse kgetsana ya gagwe ya dibuka mo beseng. Fa a fitlha mo phaposing, o tshwere fela bolo ya gagwe ya kgwele ya dinao. "Kgetsana ya gago ya dibuka e kae, Dan?" go botsa morutabana.

Ka Laboraro o tsogile e sa le nako. O tsena mo beseng. Dan o tsamaya lobaka lo lolele gonne o nametse bese e e seng yona. Ntekwane Dan o nametse kana o palame bese e e seng yona. Bese e mo folosa mo sekolong se sengwe. "Dan o kae gompieno?" go botsa morutabana.



Ka Labone Dan ga a bone Diaparo tsa gagwe tsa sekolo. Ka jalo, o ya sekolong a apere paka ya gagwe ya go thuma. "Diaparo tsa sekolo di kae, Dan?" go botsa morutabana.

Ka Labotlhano Dan o tsoga e sa le nako thata. O ya kwa sekolong go santse go le lefifi. O ne a lapile, mme o tshwarwa ke boroko ka mo phaposing. "Goreng o robala, Dan?" go botsa morutabana wa gagwe.



Ka Lamatlhatso Dan o ya sekolong, mme o fitlhela dikgoro tsa sekolo di notletswe. Dan wa seleele! Ga go na sekolo ka Lamatlhatso.

lefensetere
robala
botala
farologana



A re kwaleng

Buisa kgang, mme morago o arabe dipotso.

Ke goreng Dan a ne a le thari ka Mosupologo?

Ke gore o ne a

Ke letsatsi lefe le Dan a ileng sekolong ka bolo ya gagwe?

Ke letsatsi lefe le Dan a ileng ka lona sekolong a apere diaparo tsa gagwe tsa go thuma?

Go ne ga diragala eng fa Dan a ne a ile sekolong ka Lamatlhatso?



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

bua

sešabo

setse

ntlhola

ruta

šeba

tsala


ntlha

botsalo

buka

leba

ntlhana



n

Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



n

o

o



p

p



A re direng

Dirang motshameko wa go etsisana go bontsha gore go ne go diragala eng ka Dan letsatsi lengwe le lengwe. Tshamekang ka go etsisana le ntse le refosana go nna Dan. Le ka nna la refosana go nna morutabana.



A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha gore o dira eng letsatsi lengwe le lengwe la beke. Kwala malatsi.



A re kwaleng

Kwala se o se dirang mo malatsing a.



Mosupologo	
Labobedi	
Laboraro	
Labone	
Labotlhano	
Lamatlhatso	
Latshipi	






Boitumediso

Bopa mafoko go tswa mo ditlhakeng, mme morago o a kwale mo diphatlheng. Morago batla lefoko le le nyalanang le setshwantsho.



le
se
ru

sa

lesa 



re
le
ro

ma

e
o
re

pa



tsh
rok
bul

ela

r
s
b

oka



bi
bo
ro

na

g
b
mak

oa



ne
di
fi

sa

lem
mm
ler

e



to
mo
tha

ro



A re buiseng

Nako ya malatsi a boikhutso e setse e atametse. Bana botlhe ba setse ba bua gore ba ya go dira eng mo malatsing a bona a boikhutso. Bana ba ba tlhano ba ya go etela mo ditoropong tse dingwe. Morutabana wa bona o ba kopa go tlatsa lenaneo la go ja nala.



Lenaneo la go ja nala

Leina	Letsatsi	Mafelo	Ba tlaa dirang koo?
Amo	Labone	Johannesburg	Ke tlaa ya kwa moletlong wa ntsalake.
Dan	Mosupologo	Polokwane	Ke tlaa etela nkoko wa me.
Bongi	Laboraro	Durban	Ke tlaa ya kwa lewatleng.
Jabu	Labotlhano	Mbombela	Ke tlaa ya kwa serapeng sa diphologolo.
Busi	Lamatlhatso	Umtata	Ke tlaa ya kwa moletlong wa lenyalo.

Tlatsa se o tlaa se dirang.

Letlha:



A re kwaleng

Buisa dipotso. Kwala dikarabo tsa gago mo lenaneong.

Ke mang yo o tlaa yang kwa Johannesburg?

Dan o dira eng ka Mosupologo?

Ke mang yo o tlaa yang kwa lewatleng?

Busi o ya go dira eng ka Lamatlhatso?

Ke mang yo o yang kwa serapeng sa diphologolo?

O tlaa ya kae?



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

legodimo

opa

mogatla

gorelela

gopa

mothaladi

oma

lebatl

Mafoko a tlwaelo

emiswa
tswetswee
tlang
fa thoko

lela

go

moela

goa



Kopolola ditlhaka tse. A re kwaleng



q


Q

r

R

s

S



Morutabana: Seana

Letlha



A re direng

Thala mola go ya kwa mmepeng go bontsha gore bana ba ba ya kwa kae.



Dan

Polokwane




Bongi

Durban



Jabu

Mbombela



Durban

Amo

Johannesburg

Umtata

Busi

Umtata



A re kwaleng

Kwalolola polelo nngwe le nngwe o dirisa ditlhakakgolo le dikhutlo.

dikolobe di na le megatla e e tshophegileng

thutlwa e na le molala o moleele

pitse e tilodi e le methaladi

tlou e na le selopo se seleele

Letlha:

Re feleletsa polelo e e buiwang ka khutlo. (.)
 Re feleletsa potso ka letshwao la potso. (?)
 Re feleletsa polelo e e bontshang kgakgamalo
 ka letshwao la tsiboso. (!)



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse ka go dirisa matshwao a a nepagetseng. Kwala go bontsha gore polelo nngwe le nngwe ke ya mofuta mang, morago ga foo, o oketse ka go naya letshwao le le nepagetseng.

Ke rata dimonamone .

Tse di buiwang



Leina la gago ke mang

O se ka wa kgabaganya tsela, koloi ke eo

O nna kae

Ke na le mpopo o mo pinki

O buisa eng

Ga ke rate mariga

Tlhokomela, noga ke eo



Go itumedisa

Kwala setlhogo sa buka nngwe le nngwe. Setlhogo ke sona se se tlaa re bolelelang gore kgang e bua ka ga eng. Itsise tsala ya gago gore ke eng se o se akanyang ka ga buka nngwe le nngwe. Kwala dibuka ka tatelano ya tsona go ya ka fa o yang go di buisa ka teng. Simolola ka buka 1 e o batlang go e buisa lwa ntlha, mme o feleletse ka ya 4 e o sa rateng go e buisa.



Morutabana: Seana

Letlha




Balelapa la me ba bantsi thata. Gompiono re etelwa ke bontsalaarona. Mme wa me ke mooki. Rre wa me o dira mo dikepeng. Re tlhokomelwa ke nkoko wa rona fa mme a ile kwa tirong.

Ke rata thata jang fa bontsalaarona ba re etela ka gore re tshameka maiphitlhaphitlhwane. Ka nako e nngwe, ngwana wa nnake o rata go ka tshameka le rona, fela ga a kgone. O sa le yo monnye thata. Re na le diotlwana tse dintsi thata. Ke na le tlhapi ya gouta le nonyane. Nnake o na le **ntšwanyana** le **katsana e ntle**. Ka nako e nngwe, katsana ya gagwe e batla go ja tlhapi ya me.



A re kwaleng

Naya maina a batho balelapa la gaeno.
Tlatsa leina la mongwe le mongwe, mme o feleletse papetlana.

Leina	Ke tokololo efe ya lelapa ?	Dingwaga
Peter	Ntsalake	12 

Letlha:

Leina	Ke tokololo efe ya lelapa ?	Dingwaga




Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

moletlo	boeleele	boleta	gadika
motlotlo	boletswa	botala	leka
tlotlo	bolepi	botagwa	tlolaka

Mafoko a tlwaelo

efe
dimo
lela
sengwe



Kopolola ditlhaka tse.

A re kwaleng



t T

w W

u U

x X



v V

y Y

Morutabana: Seana

Letlha


Ke eng se se kgethegileng?

Kgweditharo 4 – Beke 3–4



A re direng

Seotlwana se ke sefe? Golaganya maronthorontho go batla.



z
y
x
w
v
u



f
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r



A re kwaleng

Kwala polelo nngwe le nngwe, mme o dirise ditlhakakgolo le matshwao a a nepagetseng.



a re ka ya kwa phakeng

A re ka ya kwa phakeng (?)

amo le bongi ba ya kwa phakeng

o se ka wa akgega thata

a ka tsaya balunu





A re kwaleng

Tiro ya madiri ke go re bolela se se diragalang. Buisa polelo nngwe le nngwe, mme o thalele lefoko le e leng lediri. Morago ga foo, sekeletsa motho kgotsa selo se se dirang tiro.



Nonyane e a fofa.

Katse e a tloa.

Bana ba a tshameka.

Mosetsana o a opela.



Pidipidi e a thuma.

Ke bona tshupanako.

Ngwana o a lela.



Go itumedisa

Kabelo e e kgethegileng ya tokololo ya balelapa.

Tlatsa leina la motho.

Tlhalosa semelo sa gagwe. Ke eng se se dirang tokololo e ya balelapa go nna e e kgethegileng?

Motho yo o tsalana jang le wena? A ke mmaago kgotsa rraago kgotsa nnakaago kgotsa kgotsa kgaitisadiago?

Kabelo e tswa go

Letlha

Thala setshwantsho sa motho yoo.



A re bueng

Buisana le tsala ya gago ka ga kgang e o tlaa e kwalang.
Morago o tlatse dikakanyo tsa gago mo tsebeng e.



Lenaneo la
kgang ya me.

Baanelwa le tikologo.



Tshimologo

Mmele

Bokhutlo

Ke bomang ba ba leng mo kgannyeng ya gago?

Kgang e diragalela kae?

Kgang e e diragala leng?

Go diragala eng mo tshimologong ya kgang?

Go diragala eng mo mmeleng wa kgang?

Kgang e khutla jang?





SEPHUTHELO SA KWA MORAGO



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

8

KGATO 4: Sega mo moleng o o tsepameng morago ga go tshwaraganya mo buka ya gago



SEPHUTHELO

Thala setshwantsho fa.

Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

KGATO 1: Mena mo moleng o o nang le maranthorontho

9

Tswela ka kyang ya gago fa.

Thala setshwantsho fa.

7

Kwala mmele wa kyang ya gago fa le mo tsebeng ya 4.

Thala setshwantsho fa.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.

Fetsa kgang ya gago.

2

7

3

9

Tswelela ka kgang ya gago fa.

Kwala gore go diragala eng kwa bokhutlong!wa kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 6.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Dithamalakwane

110



Go itumedisa


Bapisa dithamalakwane le ditshwantsho tse di nepagetseng. Morago tsenya dikarabo mo diphatlheng tse di tlogetsweng. O ka nna wa dirisa mafoko a go go thusa.



ntlo

Ke agiwa ka ditena, ke na le lebatl le matlhabaphefo. Ke nna mang?

ntlo



pitse

Ke na le molala o moleele, ke ja matlhare a ditlhare. Ke nna mang?

Dikgodumodumo



Ke phologolo e nnye, ke na le ditsebe tse di telele, ke botlhajana. Ke nna mang?



bebetsididi



Ke seotswana, ke monnye, ke rata masi. Ke nna mang?

thutlwa

Ke agiwa ka ditena, batho ba nna mo go nna. Ke nna mang?

mokgele




Ke phologolo ya gae, ke nna setaleng, ke na le moetse. Ke nna mang?

mmutlanyana



Ke sejalo, ke montle, ke na le mmala o mohibidu le o serolwana. Ke nna mang?



khudu

Ke jewa fa go le mogote thata, ke monate. Ke nna mang?

lelomo



Ke monnye, ke tsamaya le ntlo ya me gongwe le gongwe kwa ke yang teng? Ke nna mang?



katse

Ke tsholelediwa kwa godimo fa pula e na. Ke nna mang?

Kgweditharo 4 – Beke 3–4



A re buiseng

Ga re na tšhelete ya go reka dijo. Dimo yo o maswe yo o utswitse kgogo ya rona.




Tsaya kgomo o e ise kwa mmarakeng, mme o e rekise gore re kgone go reka dijo.


Bogologolotala go ne go na le mosimane a bidiwa Jack. Jack o ne a nna le mmaagwe. O ne a se na rraagwe.

Fa rraagwe a ne a santse a tshela, dimo yo o maswe yo o ne a utswa harepa le kgogo ya gagwe e e neng e beela mae a a jaaka gauta.

Jack le mmaagwe ba ne ba itlhokela. Mmaagwe Jack o ne a mmolelela gore a tseye kgomo a ye go e rekisa kwa mmarakeng.



Mo tseleng, Jack o kgatlhana le raselaga, yo a mmontshang dinawa tse 5 tsa metlholo. Jack o mo neela kgomo, mme ena o tsaya dinawa.



Ke tlaa go naya nawa e ya metlholo fa o mpha kgomo.


Fela mme wa me o nkopile gore ke mmatlele tšhelete.



Fela mme, dinawa tse ke dinawa tsa metlholo!

O mo neile kgomo ya rona go na le dinawa di le 5?

Mmaagwe Jack o ne a tenegile. O ne a latlhela dinawa kwa ntle ka letlhabaphefo. Go ne go se na dijo, ka jalo ena le Jack ba ne ba ya go robala ntle le dijo tsa dilalelo.



Ka letsatsi le le latelang go ne go na le lenono la dinawa le leleele ka fa ntle ga ntlo. Jack o ne a namela lenono la dinawa.


Fa Jack a fitlha kwa godimodimo, o bona kwa dimo yo o maswe yo a nnang kwa teng. O bona gape le harepa ya ga harepa ya ga rraagwe le kgogo ya gagwe. Jack o ne a tsaya dilo tse di botlhokwa, mme a fologa sata ya dinawa.



Ka letsatsi le le latelang, Jack o boela gape kwa lenonong la dinawa go ya go tsaya harepa ya ga rraagwe. O bona kgogo ya ga rraagwe e e beelang mae a a tshwanang le gauta. Jack o ne a tsaya harepa le kgogo e e beelang mae. Fela dimo o ne a tsoga! Dimo o ne a tabogisa Jack.

Ke tshwanetse go tsaya dilo tsa ga rre.

Mphe kgogo ya me!



Jack o fologa sata ya dinawa, mme dimo yo o maswe o taboga fa morago ga gagwe.

Jack o ne a bitsa mmaagwe. Mmaagwe o ne a tswa a tshwere selepe.



Mmaagwe o ne a rema ka bonako pele dimo a ka tshwara Jack, mme lenono la dinawa le ne la wela fa fatshe.



Go tloga foo, Jack le mmaagwe ba ne ba tshela mo boitumelong.



113 Mpho ya ga Busi ya letsatsi la botsalo 104

Buisa sekwalwa sa kanelo se se ka ga letsatsi la botsalo la
Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga letsatsi la botsalo la ga Busi.
Buisa papatso ya baesekele.
Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
Kwala molaetsa wa letsatsi la botsalo mo karateng ya letsatsi la botsalo ya ga Busi.
Medumopuo: (medumo ya ui, i, ae le ee).
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
Kopolola mafoko o ke, kwa.

114 A o tlaa reka baesekele? 106

Tlotla ka ga dipapatso tse di mo seyalemoweng kgotsa mo thelebishene.
Diragatsa motshameko wa papatso ya thelebishene..
Araba dipotso ka ga papatso ya tiragatso kana motshameko.
Kwala dikgang tsa bona.
Tsenya maina a setshwantsho sa baesekele.

115 Busi o reka baesekele 108

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Busi.
Araba dipotso tse di kgethegileng tse di ka ga sekwalwa.
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya ts, i, le di).
Kopolola mafoko o mo, yona.

116 Ditsala tsa botlhokwa goyagoile 110

Motlotlo le ponelopele ya kgang.
Feleletsa dipudula tsa puo.
Kwalela ditsala melaetsa mo dikarateng.
Kwala bokhutlo jwa kgang.
Tlhatlhamolola mafoko.

117 Dan o tshameka kgwele ya dinao 112

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga Dan a tshameka kgwele ya dinao.
Naya lenaneo la ditlogelo mo sekwalweng.

Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
Kwala dipolelo ka mokgwa wa puosebui.
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya oa, o)
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.
Kopolola mafoko o mo, godimo

118 Dan o gobatsa leoto 114

Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano ya ditiragalo.
Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.
Go dirisa tlogelo.
Go golaganya makaelagongwe.

119 Go thusa ba bangwe 116

Buisa sekwalwa sa kanelo se se ka ga go thusa ba bangwe.
Araba dipotso tse di ka ga sekwalwa.
Kwala dipolelo ka ga go thusa ba bangwe.
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya ee, a, tsw le ng)
Buisa mafoko le go reetsa medumo.
Kopolola ditlhakatse ena, rona.

120 Re dira eng? 118

Tshwaya potso ka ga se ba se dirang go thusa kwa gae.
Lemoga tlogelo e e nepagetseng.
Tlhopha leemedi le le nepagetseng.

121 Re keteka moletlo rotlhe 120

Buisa sekwalwa sa kanelo se se ka ga meletlo e e farologaneng.
Balolola dikarabo tse di ka ga sekwalwa.
Kwala dipolelo ka ga letsatsi la boikhutso le ba le ketekang.
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (medumo ya ngw, ph, au le mph.)
Buisa mafoko le go reetsa medumo.
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.

122 Re sa ntse re keteka moletlo 122

Motlotlo le ponelopele e e ka ga ditshwantsho.
Lemoga madiri a tiro.

Tsenya matshwaopuiso mo dipolelong.
Golaganya ditshwantsho le meletlo e e farologaneng.

123 Ngwaga o, le ngwaga o o tiana 124

Tlatsa ditirwana tsa kgwedi nngwe le nngwe mo khalentareng.
Tlatsa malatsi a botsalo mo khalentareng.
Tlhaola mafoko go ya ka ga medumo (kh, au, ou le ai).
Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.

124 Go kwala kgang 126

Araba dipotso ka ga ngwaga o mošwa.
Tlhopha le go golaganya bokhutlo jwa dipolelo.
Kwala molaetsa wa letsatsi la boikhutso mo karateng.

O kgethegile 129

Thanodi ya me 130





A re buiseng

Lamatlhatso o o fetileng e ne e le **letsatsi la botsalo** la ga Busi. O ne tshwara dingwaga di le 9. O ne a itumetse gonne malomaagwe o mo file R50 go ithekela mpho e ntle. Morago Busi le Pam ba ne ba bona phousetara e ya baesekele.

BAESEKELE E A REKISIWA



Basetsana, ke eng le sa ye sekolong ka dibaesekele?



Lekeletsa pele o reka.

Leletsa Barbie mo go 012 012 0120

Baesekele e ntle ya basetsana e a rekisiwa.

Baesekele e sa ntse e le ntšhwa.

E ntse jang?

- Ke baesekele ya basetsana ya 55 cm.
- E na le mmanki wa mpopo fa pele, botlolo ya polasetiki le diboriki tse di berekang sentle.
- E na le foreimi e pinki le bosweu, sale e pinki e e kgonang go ya kwa godimo le kwa tlase le manaka a matsogo a a phuthetsweng.
- Keetane e phuthetswe gore o se ka wa tshelwa ke oli mo maotong.



A re kwaleng Araba dipotso tse.

Go rekisiwa eng?

Ke mang yo a e rekisang?

Nomere ya gagwe selula ke eng?

Ke eng se se kgethegileng ka baesekele e?

Letlha:

Mafoko a tlwaelo

kgabaganya
ile
botlolo
oli

A re kwaleng

Kwala molaetsa wa letsatsi la botsalo mo karateng ya ga Busi.



Blank lined writing area for the birthday card message.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.



baesekele

puiso

kaelo


ruisa

tanki

beeletsa

sanki

beela



Blank lined writing area for the word 'ruile'.



Blank lined writing area for the word 'oli'.



Blank lined writing area for the word 'kae'.



Blank lined writing area for the word 'feela'.

A re kwaleng

Kopolola mafoko a.



ke

kuwa



A re direng

A o bone kgotsa o utlwile dipapatso tse dintle mo TV kgotsa mo radiong? Ke eng se se neng se le sentle ka ga tsona?

Mo setlhopheng sa gago, dira kitsiso ya papatso ya TV go rekisa baesekele kgotsa sengwe le sengwe se o ka se akanyang.



O ya go rekisa eng?





A re kwalleng

Buisa polelo nngwe le nngwe mme morago o tlhope lefoko le le nepagetseng go feleletsa polelo.

Gompiano Busi le Pam o/ba kwa lebenkeleng la dibaesekele.

Bona o/ba lebeletse dibaesekele.

Busi o/ba na le R50 ya letsatsi la botsalo.

Maabane ba/ne ne ba le kwa konsarateng ya sekolo.

Jabu e ne/ke e le rametlae kwa konsarateng.



Letlha:



A re kwaleng

Kwala dikgang tsa gago.

Gompieno kwa gae

Gompieno kwa sekolong

Maabane kwa gae

Maabane kwa sekolong



Boithabiso

Thala mola go tswa mo mafokong go ya kwa dikarolong tsa baesekele.



manakana

sale

diterapa

mariki

foreimi

Morutabana: Seana

Letlha



A re buiseng

Busi le Pam ba ile go bona
baesekele. Barbie o rile,
“Lekeletsa pele o reka.”

Busi o palame baesekele.
E tabogile thata.

Pam le ena o **palame**
baesekele. O rile, “Busi,
baesekele e e **monate**.”

Baesekele e, e jele R60 mme
Busi o ne a na le R50 fela.

Beke e e fetileng fa Busi a ne a
gola a tshwara dingwago di le
9, malomaagwe o mo **file** R50.

Busi o ne a ya gae mme a kopa rraagwe go mo **naya** RIO.
O rile, “Ke tlaa go naya, mme sa ntlha o tshwanetse
go nthusa mo tshingwaneng.”

Pam a bo a re, “Ke tlaa go thusa, Busi.” Ka jalo
Pam o thusitse Busi mo tshingwaneng. Ba
feetse matlhare mme ba nosetsa dijwalo.

“Ke leboga thuso ya gago, Pam,” ga bua Busi.
“Ke seo ditsala di tshwanetseng go nna sona,”
ga bua Pam.



Ditsala di a thusana.

Ditsala di a reetsana.

Ditsala di a tlhokomelana.



boditse
gantsi
gonne
tshweu



A re kwaleng

Araba dipotso tse. Kwala dikarabo tsa gago mo theiboleng.

Baesekele e jele bokae?

Busi o ne a na le bokae?

Busi o ne a tlhoka bokae?

Busi o ne a tshwanela go dira eng go bona madi a mangwe?

A Pam e ne e le tsala e e siameng? Goreng?

Tsala e e siameng e go direla eng?



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

tsaya

rile

padi

disa

kitla

lesedi

buile

tsela



tsamaya

file

madi

bitsa



A re kwaleng

Kopolola mafoko a.

mo

yona



A re kwalleng

Lebelela ditshwantsho tse. Bua le tsala ya gago ka ga kang, mme o bolele gore o akanya e tlaa fela jang. Morago tlatša pudula ya puo ya bofelo go bontsha gore ba dira eng.



1

Ee Pam, golo fa ke boithabiso. Ke itumetse thata gonne ke na le baesekele.

Ooo Busi, go monate jang go palama mmogo.

Pam, reetsa. Ke utlwa selelo sa katse.

Ee! Bona – mogatla wa yona o tshwerwe ke terata.



2

Ooo, lona dikatsana tsa Modimo!

Busi, re ya go dira eng ka yona?




3



4

Letlha:



A re direng

Direla ditsala tse pedi tsa gago tsa botlhokwa dikarata.
Kwalela ditsala tsa gago tsa botlhokwa melaetsa.

Blank lined writing area for the first activity.



Blank lined writing area for the second activity.



A re kwaleng

Pam le Busi ba dirile eng ka katsana? Kwala bokhutlo jwa kgang.











Blank lined writing area for the third activity.



Boithabiso

Tlhatlhamolola mafoko a mme o a kwale mo diphatlheng tse di ka fa tlase. Morago o golaganye mafoko le ditshwantsho.

kebeselae	kahete	osreto	nolt
baesekele			
			
			
tasanak	loob	sehetlar	nnatšanywa



A re buiseng

Ka Mosupologo Dan le Jabu ba ne ba ya kwa ikatisong ya kgwele ya dinao. Dan o ne a tlogetse dikhokho tsa gagwe kwa gae. Mokatisi o ne a re, "O se ka wa tshameka o sa rwala dikhokho. O tlaa gobala." Mme a se ka a reetsa, a tshameka fela.

Dan o ne a nosa dino tse tharo.

"Ijoo, o mogaka tota! Go a itumedisa," ga goeletsa Jabu.

Morago Dan a segwa ke sengwe mo leotong.

"Ke ya go goroga jang kwa gae?" a lela.

"O se ka wa tshwenyega, ke tlaa go thusa," ga bua Jabu.

Jabu a baya Dan mo baesekeleng ya gagwe.

Enver a sikara beke ya ga Dan. Ba isa Dan kwa gaabo.

"Mma, ke gobetse," ga bua Dan.

"O a tshwenya, a o ka tshameka o sa rwala dikhokho," ga bua mmaagwe.



A re kwaleng



Mokgwa wa kganetso ke fa o sa dumelane le sengwe. Fa re ganetsa gantsi re dirisa mafoko a tshwana le: **se ka, a kitla, ga a, ga ke a, jalojalo.**

Dira lenaneo la mafoko a a mo kganetsong mo kgannyeng e.



botlhokwa
babedi
kgwele
mogolo

Jaanong araba dipotso tse.

Re itse jang gore Dan o tshamekile sentle?

Dan o ile jang kwa gaabo?

Ke mang yo mongwe yo o thusitseng Dan?

A Jabu le Enver ke ditsala tse di siameng tsa ga Dan? Goreng?



A re kwaleng

Kwala mo ditsejwaneng gore ba rileng kwa go Dan.



Mokatisi

"

"

Jabu

"

"

Mme

"

"



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

bona

koafala

goa

pona

boa

tlhoafala

kona

mmone

koafala

boa



A re kwaleng

Kopolola mafoko a.

mo

godimo



A re direng

Kwala dinomoro tsa ditshwantsho tse go bontsha tatelano e e nepagetseng. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.



Sa ntlha
Morago
Morago
La bofelo



A re kwalleng

Thala mola go gologanya mafoko a a mo tumelong le a a mo kganetsong.

ke a ja	ga ke tshameke bolo	o rwale ditlhako tsele	ga ke tsene sekolo
ke tshameka bolo	monna ga a tsome mmutla	o ile kwa sekolong	o se ka wa rwala ditlhako tsele
mosadi o a fologa	ga ke je	ke tsena sekolo	ga a ya kwa sekolong
monna o tsoma mmutla	mosadi ga a fologe	mme o kgweetsa bese	mme ga a kgweetse bese

Letlha:



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse di latelang ka mokgwa wa kganetso.

Ke ya kwa kgweleng ya dinao.

Ga ke ye

Ba ya go isa Dan kwa gaabo jaanong.

Re ya kwa sekolong.

O ya go nna thari kwa sekolong.

O tlisitse dikhokho tsa gagwe.



A re kwaleng


Thala mola go tswa mo mafokong a a mo moleng o o kwa godimo go ya go mafoko a a mo moleng o o kwa tlase a a nang le bokao jo bo tshwanang.

tshwenya	telele	tsela	itumetse	leba
itumetse	mmila	boleele	bona	tena



Boithabiso

Kopanya maronthorontho go bona gore selo se ke eng.



Morutabana: Seana

Letlha



A re buiseng

Rotlhe re tshwanetse go thusa batho ba bangwe letsatsi lengwe le lengwe.

A o thusa batho ba bangwe?
O dira eng go thusa batho ba bangwe?
Ke mang yo a go thusang?
Ba go direla eng?



Pam le Pitoro

Re thusa kwa gae. Re thusa
go tlhatswa dijana.



Jabu

Ke thusa nkoko. Ke mo thusa go
kgabaganya mmila.



Pam le Busi

Re tlhokomela bomonnaarona.



Dan le Busi

Re thusa mo tshingwaneng.
Re tlhagola mofero gape re
nosetsa dijwalo.

Letlha:

Mafoko a tlwaelo

batho
thusa
direla
dijana



A re kwaleng

Buisa kgang, mme morago o arabe dipotso.

Ke mang yo a thusang nkokoagwe?

Pam le Busi ba thusa ka eng?

Ke mang yo a tlhatswang dijana?

Ke mang yo a tlhagolang mofero?



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse 2 ka moo o thusang batho ba bangwe ka teng.

Blank writing area for the second exercise.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

kgweetsa

tlhatswa

thusang

tseega

atswa

nnang

latswa

dijana

reetsa	thusa	tlhatswa	mang



A re kwaleng

Kopolola ditlhaka tse.



Handwriting practice box containing the word 'ena' in cursive.

Handwriting practice box containing the word 'rona' in cursive.

Morutabana: Seana

Letlha

Re dira eng?

Kgweitharo 4 – Beke 5–6



A re direng

Tshwaya dilo tse o di dirang go thusa.



- Thusa go tlhatswa dijana.
- Phimola lerole..
- Phepafatsa ntlo.
- Feela.
- Tlhokomela bana.
- Thusa batsofe.

- Thusa go apaya.
- Thusa go disa diphologolo.
- Thusa go ya nokeng.
- Thusa go besa molelo.
- Thusa mo tshingwaneng.
- Thusa go reka kwa mabenkeleng.



A re kwaleng

Kwalolola dipolelo tse di latelang ka mokgwa wa kganetso.

ga e kitla e ja

ga a tshwarwa

ga re kitla re

ga a kitla a ja



Pam le Busi ba bereka mo tshingwaneng.	Ga ba bereke
Katsana e tlaa ja dijo tsa yona.	
Mosimane o tshwerwe ke tlala jaanong.	
Re tlaa tshameka le ena.	
Gongwe o tlaa ja thari.	

Letlha:



A re kwaleng

Jaamong tlatsa ka yona, ena kgotsa sona go feleletsa polelo nngwe le nngwe.

yona ena sona

Katse ya me e kwa godimo ga setlhare. _____ ke ele e palelwa ke go fologa.

Setlhare se kwa godimo. _____ se seleejana go na le ntlo.

Jabu o tlaa thusa katse. _____ o tlaa kgona go e folosa.


Pam o tlaa tshegetsa llere. _____ o tlaa netefatsa gore ga e we.



Boithabiso

Dikolosa ledi. Fa le wa ka tlhogo, tsamaela kwa pele dikgato tse 2. Fa le wa ka mogatla, tsamaela kwa pele kgato e le 1 fela. Fa le wela mo lefelong o tshwanetse go dira se le se buang.

SIMOLOLA



Tshegetsa phensele ya gago mo monwaneng wa gago.




W

Bua lefoko le le simololang ka w.




Opela pina.



Tshegetsa buka ya gago mo tlhogong ya gago.



Balela kwa morago go tswa go 10.



Peleta sefane sa gago.



Tswala matlho a gago mme o nyenye.



Bua lefoko le le nang le modumo th.



Bofa setlhako sa gago.



Ema mme o emise matsogo a gago.



Leboga morutabana wa gago go go ruta sentle jaana.

FETSA

Morutabana: Seana

Letlha



A re buiseng

Lefatshe ka bophara, bana ba rata go fiwa dimpho.

Ke nna Pam.
Ke na le dingwaga di le 8.



Ke nna Jabu. Ke na le dingwaga di le 7.



Gaufinyana e tlaa bo e le Keresemose. Re ya go fiwa dimpho. Le rona re ya go fa ditsala tsa rona dimpho. Re ya go nna le setlhare sa Keresemose. Re ya go baya dimpho ka fa tlase ga setlhare sa Keresemose. Ka Keresemose re ja dikuku le dimonamone.

Ke nna Madhu. Ke na le dingwaga di le 8.

Ke nna Batuk. Ke na le dingwaga di le 10.



Ke nna Sharon.
Ke na le dingwaga di le 10.



Ke nna Selwyn.
Ke na le dingwaga di le 9.

Gaufinyana e tlaa bo e le Hanukkah. Re ya go ja dijo tse dintsi tse di monate. Re rata go ja dipanekuku le ditonatse. Gape re rata go fiwa dimpho.

Gaufinyana e tlaa bo e le Diwali. Re ya go fiwa mabokoso a dimonamone le dimpho. Re ya go dira gore ntlo ya rona e nne e ntle ka dikherikete.

Ke nna Fatima. Ke na le dingwaga di le 8.



Ke nna Enver. Ke na le dingwaga di le 11.


Gaufinyana e tlaa bo e le Eid. Ke solofela gore re tlaa fiwa dimpho tse dintle. Re naya ditsala tsa rona dimpho le tsona. Re ya go nna le dikuku le dimonamone tsa go ja.

Letlha:




A re kwaleng

Tlatsa leina la ngwana mongwe le mongwe, mme o feleletse lenaneo.

Leina	Dingwaga	Letsatsi la boikhutso	Ba tlaa ja eng?	A ba tlaa fiwa dimpho?
Pam	8	Keresemose	Dimonamone le dikuku	Ee 

O ya go keteka letsatsi lefe la boikhutso? O le keteka jang?



A re kwaleng

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

- ngwedi
- phatla
- gaufi
- mpho
- mphisa
- tau
- phensele
- ngwana

Mafoko a tlwaelo

ya
tala
folosa
goga

ngwaga	phiri	gauta	mphe



Tiriso ya mafoko

Kopolola mafoko a.

rona

kgona



A re direng

Bua le tsala ya gago ka ga se se diragalang mo setshwantshong.

Sa ntsha



Morago



Madiri

A re kwaleng

Sekeletsa leina mme morago o thalele lediri le le re bolelelang gore motho o dira eng.

Enver o tshameka kherikete.

Sharon o buisa dibuka tse dikima go gaisa.

Jabu o taboga mabelo.

Thato o thuma morago ga sekolo.



Pam o tshameka bolotloa.

Fatima o tabogela bese.

Busi o palame baesekele ya gagwe.

Letlha:

Dithulaganyo tsa me tsa ngwaga o o tlang



A re kwaleng

Kopolola mafoko a.



E ya go nna ngwaga mang?

O na le dithulaganyo di fe tsa ngwaga o mošwa?



A re kwaleng

Golaganya polelo e e mo lebokosong le setlha le polelo e e nepagetseng mo lebokosong le le botala jwa legodimo.



Tau e ne e batla dijo.

Katse e palame setlhare ka lebelo.

Mosimane o ragile bolo thata.

Bana ba tshamekile metshameko.

Re bakile kuku ka Lamatlhatso.

Pula e ne e na.



Ke ne ke batla mokgele.

E ne e le letsatsi la botsalo la ga Lizzy.

Diphologotswana di tshabile.

Bolo e thubile letlhabaphefo la sekolo.

Busi o tshubile menwana ya gagwe.

Jabu o batlile llere.



Ngwaga o, le ngwaga o o tlang



A re buiseng

Tlatsa gore o dirile eng mo dikgweding tse di farologaneng tsa ngwaga o o fetileng.



Ferikgong	Tlhakole	Mopitlwe	Moranang
Motsheganong	Seetebosigo	Phukwi	Phatwe
Lwetse	Diphalane	Ngwanaitseele	Sedimonthole

Re nnile le ngwaga wa ditiro tse dintsi. Re tshamekile metshameko.
 Re dirile tirogae. Re tlhokometse batho ba bangwe. Re nnile le ditsala.
 Re tlhokometse diotlwana tsa rona. Re ithutile ka ga bosa le ditlha.
 Re ithutile ka ga mongwe le mongwe wa rona.



A re kwalleng

Jaanong tlatsa maina a dikgwedi tse 6. Morago o kwale se o se dirileng mo kgweding nngwe le nngwe.

1	
2	

Letlha:

3	
4	
5	
6	



A re kwaleng

Araba dipotso tse.



Jaanong ke kgwedi mang?

Kwala gore o dira eng kgwedi e.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o ikwalele dipolelo di le pedi mo bukatirong ya gago.

khumo

tau

rou

gaila

tlaila

tlou

gaufi

khudu

Mafoko a tlwaelo

buisa
siame
opela
bina

khutlisa	gauta	pou	gaisa



A re kwaleng

Kopolola mafoko a.

rona

jalo

nna

bona



A re kwaleng

Morulaganyi
wa kgang ya
me



Banelwa le
maitshetlego.



Matseno

Mmele



Bokhutlo



Ke mang yo o leng mo kgannyeng ya gago?

Kgang e diragalela kwa kae?

Kgang e diragala ka nako mang?

Go diragala eng mo tshimologong ya kgang?

Go diragala eng mo mmeleng wa kgang?

Ka moo kgang e khutlang ka teng?



SEPHUTHELO SA KWA MORAGO



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

Dingwaga tsa gago

Kwa o nnang teng

8

KGATO 4: Sega mo moleng o o tsepameng morago ga go tshwaraganja mo buka ya gago



SEPHUTHELO

Thala setshwantsho.

Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

KGATO 1: Mena mo moleng o o nang le maronthorontho

9

Tswela ka kyang ya gago fa.

Thala setshwantsho fa.

KGATO 4: Sega mo moleng o o tsepameng morago ga go tshwaraganja mo buka ya gago

7

Kwala mmele wa kyang ya gago fa.

Thala setshwantsho fa.

KGATO 1: Mena mo moleng o o nang le maronthorontho



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Simolola go kwala kgang ya gago fa.

Fetsa kgang ya gago.

2

7

3

9

Tswelala ka kgang ya gago fa.

Kwala gore go diragala eng kwa bokhutlong jwa kgang ya gago.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



O kgethegile.
Mmele wa gago othe o
kgethegile.
Mmele wa gago ke wa gago!



**OPE A SE
 KA A
 TSHWARA
 MAPELE A
 GAGO.**

O tshwanetse go bolelela mongwe fa motho ope fela a tshwara mapele a gago.
O tshwanetse go bolelela mongwe fa motho ope fela a re o dire dilo tse o sa di batleng.

O ka leletsa mang go bona thuso:

- Child Line: 0800 05 55 55**
- SAPS Crime Stop: 086 00 10111**
- SAPS Emergency Number: 10111**
- Life Line: 0861 322 322**
- Child Protection Unit: 012 393 2359/2362/2363**



Thanodi ya me

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M

m

N

n

O

o

P

p

Q

q

R

r

S

s

T

t

U

u

V

v

W

w

X

x

Y

y